

(62) S. 828

K34/82
A13/8/79

K34/82

H. M. Mohlabe.

1

 bLaw of down payment
Tema ya 3.1
44*Go bula lesaka le motheko.

Dikgomo ge di tewa dia go nyala, dia ka morago ga mo batswadi ba mosetsana le mosogana ba kwane. Ka morago ga mabotsa le byalwa bja tlhaana bo ile go bitsa dikgomo.

Ka morago ga mo ba nwele bjälwa bja tlhaana, batswadi ba lesogana ba bitsane ba leloko ke moka ba bala dikgomo tšewe di swanetsego go nyala. Ka tsatsi lewe ba swanetse go tlhalosetsa ba leloko ka moka dilo tse di kilego tsa ya pele, bona ba sa di tsebe. Dikgomo di kgone di etswa di eya go nyala.

2

Mothepa o nyadiwa ele ga gore a bikiwe a sale lapeng la mmagae. Bjale ka ge ke tlhalošitše gore mmago mothepa, o dira bjälwa bja tlhaana, ke gore ke bja go bitsa dikgomo. Lega e sa le yo monyana ba mo nyala, empa baphopedi ba ka se ke ba phophela ka matla, gore banyadi ba mo fetse go nyala, ka gobane ngwana wa bona e sa le yo monyana.

Go nyala yo monyana ba ntsha dikgomo tse di tshelelagotse di phethago monwana e medi go lukile, ba re morwa mokete o šošetše motshidi wa gagwe. Yo mongwe le yo mongwe a dule a tsibile gore motshidi o ke wa mokete. Motho yo a ufulago wa leba.

Ditsela tša go nyala, ke gore tsela ya pele ke e e tlhalusitswego ka mona matlakaleng a ka godimo. Ewe makgolo wa mokgonyana a dirago bjälwa a ya a bitsa dikgomo ga mokgonyana, bjälwa bjowe ba bubitsago gore ke bjälwa bja tlhaana.

Mokgwa wa bobedi, mokgonyana ge a bona gore ba ga Makgolo wa gagwe, a ba phakisi go tlisa bjälwa bja tlhaana, o fo phakiša, ka go roma batho gore ba yo nyala. Fela ka gobane a ba mmitsa gore a tle go nyala, o swanetše go ntsha dikgomo tša motheko wa motho. Ka gore yena

3 ka noši o bone gore dikgomo tšagagwe ke tše dintši dia mo tswenya.

Tsela e ngwe ya go nyala, ke ge mosetsana a ile a loša ke yo mongwe, bjale yo morgwe monna a fitlha a kwana le mosetsana, ke moka a ba a mo tšhabisa ka ntle le tumelanö ya batswadi ba mothepa. Le gona taba ya mohuta o kgale e be sa diriwe, di diriwa mabaka a naa a sekgowa, ka gore ngwana o ya mowe go ratago pelo ya gagwe.

Mmakapela o baka a e swere, ka gobane o mo tšhabisitše ka ntle le tumelanö ya batswadi, motšhabisi o a ya a fitlha mosetsana go motho yo mongwe e seng go kgaitseidi ya gagwe, ka gobane o tseba gore ba swanetše go nyakella gona. Go kgaitseidi ya gagwe yowe a swanetse gore kgomo tsa go tswa yena di swanetse go mo tseisa mosadi, o foya fela ka go umega gore ke dirile molato, ke tšabisitše ngwana wa mokete .

4 Pego ewe ya go bega kgaitseidi ya gagwe e isa ke batswadi ba mosogana. Ka gobane mosogana o re go tšhabisa mothepa, a roma motho yowe a tšabiseditšego ga gagwe, gore a yo tsebisa batswadi ba gagwe, pele ga gore batho ba bee ba tsebe.

Mong wa motse, ke moka o ya batswading ba mosogana, o fitlha wa ba botsa gore ke bona ngwana wa lena kowa gae ga ka, o ra le ngwana wa mokete, o re o nyaka go mo tše. O itse ke tle ke le tsebise, re di kwile e fela ngwana o re diretse molato, nkabe a bone ngwana yowe a sa beeletšwago a tše yéna, lehono ke molato.

Batswadi ba mosogana, ba bitsa ba leloko ke moka ba ba tševisha taba e, ke gona ba kgonago ba romela motho go tševisha Mammuwi wa dikgomo (ke gore kgaitseidi ya mosogana). Le yena o bega ba bogadi ke moka ge ba na le kgomo ba ntsha ba leboga taba ewe.

Batswadi ba mosogana, ba kgona ba roma sebaka sa go tševisha batswadi ba mothepa gore nyakelang ka mono, ba ba tševisha ka kgomo ela ya go tswa ga kgaitseidi ya mosogana.

5 Batswadi ba mothepa, ba tla galefa ka mokgwa o ba ka kgonago mowe ba swanetšego go tše mapara le melamo, ba sala sebaka

nthago, ge e le sebaka sona se tla tloga se tshaba. Ge ba fitlha ba tla bolabola ka bogale, gore re nyaka ngwana wa rena, ba lebi a ba ke ba galefa ba tla no homola, go fitlhela batswadi ba mothepa ba tloga.

Le bona ba tlare go fitlha gae, ke moka ba bitsa ba leloko la gabu go ba botsa taba e. Ge ba kwana le batswadi ba mosogana ba tla roma sa bona sebaka sa gore sepela o ba botse ngwana wa rena o be a tseiwa, re llē dilē tša ga mokete tše dintše, a ba nyarele re ba bone. Ke moka sebaka so fitlhētša mantšu ga batswadi ba lesogana.

Ke moka batswadi ba mosogana, ba roma batho go nyala. Go nyala ga go tlhadiša go a baba, ga go rate gore ge motho a tlhadiša, mosadi wa monna yc mongwe e be e le gore ke tšuwana, ka gobane o nyala go fitiša mosadi wa go setlhadišwe, le gona ga go ratege gore ba be ba phophela, go rata gore la fo fitlha la tšhela la fetša motheko wa motho, ba sala ba phophela tša go lefa motlhadišwa. Ke yona tsela e ngwe ya go nyala.

Ka go a mogela dikgomo tšewe tša mokgonyana yo moswa, ke gore ke moka mokgonyana o amogetswe, go šetše fela ge a raka mokgonyana wa pele, bokgonyana bo sale nae.

Batswadi ba mosetsana ba roma sebaka go tšebiša mokgonyana wa pele gore a ekgopolele. Ke moka ba fetola sebaka gore sepela, o ba botse re di kwile, re sa botsa ba gesu, ka tsatsi la gore ke rena bawe re atla. Ke moka a ya a ba botsa le bona ba tla roma sebaka ga mokgonyana yo moswa gore ka tsatsi la gore ba a tla ka go riale mowe o swanetše gore o tle o bone dikgomo tša ga di feta.

Kopano

Ka letšatši le we la go fa motlhadiwa dikgomo tša gagwe, ge ba kopane ka moka, ke moka ba bala dikgomo le dilwena tša bona tšewe di ilego tša tla. Ba bala ba le bjale ba dutši ka moragō ga kgōrō mokgonyana yo moswa yena o tamile ka ngwakong wa makgolo wa gage le mosadi wagage ba tla fo motša gore ba gapile

kgomo tsa gore. Ge a gapile dilo tša gagwe ka moka o mo fentše bogwe ke bja gagwe.

Batswadi ba mosogana, ge ba bona gore mokgonyana a tle go nyala ka pela, e le gore bjalwa ba tlhaana bo ile, ba roma sebaka gore sepela o ba botše sebara sa bona o godile o nyaka go beeletša wa gagwe mosadi. Ke mowe ba ya go ba dira gore mokgonyana a phakisee go tla go nyala, ba direla gore di re go trena ba di fitisetse bogweng bja morwa wa bona.

Go sosela motšhidi, ke gore mokgonyana a na dikgomo tša go lekana motheko wa mosadi. Ka goriale mowe ka gobane makgolo wa bona o nyaka go tsama a kolota dikgomo tsa go rera melato ya gagwe, ba swanetse go isa bonyanyana bjowe ba nago nabjo, ba tla fo ũala ba fetšiša ka morago.

8

Bophoko, bophoko bo dira gore ngwana wa monna wa sephoko, dikgomo tsa go nyala moredi wa gagwe di no fellatong ya batho. Mosetsana ge a ſešu a losiwa, ke moka papage a dira molato, e le gore ana dikgomo. Monna o tsama a kwatamisa letolo, ke moka ba mo fa dikgomo tsewe a cinyakago go lef molato owe wa gagwe. Tšatši le lengwe le le lengwe ge dirile molato o ya a kolota ka baka la letolo la moredie go fitihela ba fetša motheko wa mosadi. Ke yona nyalo e ngwe ya bone.

Nyalo ena ya bone,

Mnago ngwana gamogo le moredi wa gagē pelo tša bona di botlhoko, ka gobane dikgomo tsa go nyala moredi wa gagwe di fiole lwa ke ba lefoka. Image o kaone ka gobane dikgomo tsa go nyala yena di ile tsa ba le mogadibo. Madimabe a na le mothepa ka baka la gore ana mogadibo wa gagwe.

Tlala, tlala le ona e dira gore motho a tseiwe, ka gobane o ka se ke wa lesetsa bana ba gago ba sitega. Papago bana o tsama a kwatamisa letolo, goba we ba nago le dikgomo.

Bobodu, ge batswadi ba mosetsana e le dibodu, ngwaga o mongwe

le o mongwe ke moka ba tla kolota go fitlhela mow a ka sitago go tsea moredi wa mokoloti (Letolo). Ka gobane dikgomo tša gagwe di feditse motheko wa mosadi.

Ba leloko.

Ba leloko, motlheng owe, mokgonyana a tlago go phetha molao wa go nyala, ba tla fokwa a bala dikgomo t.e ba setsego ba di amogetse ka baka la molato wa bona. Monyadi o tla no ntsha bonyanyane bja go fetsisa, mowe go setsego. Ke tsela e ngwe ya go nyala. Go madimabe ngwanana ya nyalwago ka mogwa o, ka baka la gore a ka se be le mogadibô.

10 Go se kgodise ba ga makgolo wa gagwe, ke motho yo a nyalago ka dikgomonyana, a se ke a fetša setlhano. Batswadi ba mosetsana ba ka fo dira gore moredi a bona a tlhale mosogana, ka gobane ana dikgomo tsa go nyala. Ba no fela ba bolabola gore mokgonyana wa mohuta o o tshela tshego ka lapeng. Ka go riale mowe le yena o tlaba a kwa ka mokgwa owe batswadi ba bolabolago ka ona. Monyadi ge a na le dikgomo o swanetse go nyala, ba ga makgolo wa gagwe ba ka se ke ba ba le pelaelo, mosadi wa bona a ka se ke a tlhala.

Seema saena sa gore monyala kapedi o nyala wa gagwe. Ke gore mowe o tla hwetsana gore ba tseelane ba kwana. Ka baka lewe la go ratana ga ba tseelane gona o swanetse go tsea moredi wa bona ba re ke ngwanawa rena o tla ba a re gotsetsa mollo. Ke bawe o bonago ba etla ba fela ka dikgomo tsa moredi wa gagwe.

11 Go tšhabisa, mosogana a ka ntšha mabotšo a ba a nyala ka dikgomo tsa go se fetse motheko wa mosadi. A bona gore tswe makgolo wa gagwe a di nyakago gore a kgone a mo fa mosadi a ka se ke a di bona. Mosogana o leka ka maatla gore a kweane le mosetsana, o direla gore ge ba kwane a tshabe nae.

Mosogana ga kgone go ya bogweng, ge a sesu a nyala. Ka morago ga mo ba nyetse gona o kgona go ya, ka gobane o bona dikgomo tsa gagwe ka mo di ilego. Ke gore o sepela metlheng ya dikgomo, ke mokgonyana. Ge a sesu a nyala a se mokgonyana e noba bogwera,

Mosogana o tshabisa kgarebe, ka morago ga mo a nyetse go setse tse dingwe. Ge a motshabisitse, ba romela sebaka ga makgolo wa bona gore nyakellang mono. Makgolo w bona wa mosadi ke moka o sala sebaka ka morago go phupha matlala. Ba swanetse go ntsha kgomo ba rake makgolo wa bona ka yona, ke moka makgolo wa bona wa goma.

12

Mosogana o tshabisitse mosetsana a sesu a fetša go nyala. Ba ga makgolo wa gagwe ge ba nyaka dikgomo tsa bona, ba swanetse go dira bjälwa ke moka ba Rome batho, gore sepelang lo ributsise- tsa dikgomo tsa rena, ngwana wa rena a ka se ke a fo apea le dikgomo. Ba rumiwa ba yo fitlha babolela lentsu lewe. Ke gore ke molato, ba tla ba fetola dikgomo ba yo fa ba ga makgolo wa bona. Ke yona tsela ya go rera dikgomo ga mokgonyana ka ntle le go ya kgorong.

Basuwana, ge mosogana e le tshuwana a sena selo, tšana tsela a go isa pele yaba ke moka. Ge ba ile ba dira bjälwa bjowe bja go rera dikgomo, dikgomo tsa tlhoka, a ba tlhalosetsa gore ke no kgona go dira molato sa bobedi a ke naso. Llang ge ke phela ba ga makgolo ke tla le berekela. Ba ga makgolo wa gagwe ba ka se ke ba mo isa kgorong, o tla ba moredi wa bona a ba le ngwana wa mosetsana ba ntsha dikgomo tša ya go fetšiša mmage.

Ge makgolo wa gagwe a ka re a rera dikgomo tsa go fetsisa moredi wa gagwe mokgonyana a gopola gore ka gobane ke dutši naš ba ka se ke ba dira selo, a se ke a epea ka fase ga makgolo wa gagwe. Yena le mosadi wa gagwe ba ka se ke ba phidisana gabotse.

Namane a e lebale mmago yona, le ge le ratana bjang le bjang. Mosadi o tla fo thoma go direla monna mekgwa, mowe monna a bago a kwata a tia mosadi, ke moka mosadi a tloga a ya ga gabon, ba gabon ba tla motša gore a dulē.

Monna o swanetse go nyakela mosadi wa gagwe, ge a ile a kwella gore k mosadi o ka ga gabon, monna a ka se ke a ya a tsena ka motseng wa makgolo wa gagwe. O tla goma a boela gae, ke moka a fitlha a romela motho gore sepela o mputsisetsa ba ga makgolo gore mosadi wa ka a gona kowa ga gabon.

14

Sebaka se tla ya, ke moka sa fitlha sa butsisa, ba tla mo fetola ka gore ſo, fela a re nyake go tseba ka ntwa ya bona re nyaka gore a re fe dikgomo tsa rena a tsee mosadi wa gagwe. Go seng bjale a re robe, re tla dula na. Mokgonyana o tla leka ka maatla go nyakela dikgomo a fe ba ga makgolo wa gagwe, ba kgone ba mo fa mosadi wa gagwe. Mekgwa ela a goba a dira o ka se ke wa bona a sa dira ka gobane o file batswadi ba gagwe sewe ba goba ba se belačia.

Mokgwa wa gore batswadi ba mosadi ba ka motsa gore a tlogèle monna a tsee ke monna yo mongwe yowe a ka ba fago dikgomo, ga go direge ge mosadi a setse a le bogadi. Dia ila ka segologolo mosadi wa matshegong a tlhadiswe. Matsatsi ano gona go a direga ge ba bona gore mokgonyana a naselo, gona ba kgona go tlhotlhelaletsa moredi wa bona, gore a tlhanoge, a tsee ke monna yo mongwe.

Ba tseelani ba bangwe kantle le gore o fetse go nyala moredi wa bona, ba ka se ke ba go bekela mosadi. Le yena moredi wa bona mosogana a ka leka ka maatla gore a tshabise, a ka se ke a dumela. Ke gore o kwa ka mokgwa o batswadi ba ga gawe ba bolelago ka ona, ge ba molaya gore a ee ke a leka a tshuba.

15

Tema ya 2 molag wa dilo tsa go nyala.

Dipudi le dinku.

Dilo ka moka di swanetse go nyala, dilo tse bjale ka dipudi, dinku, dikgomo, matsepe, mabele, na a la tlou, matsatsing a le ditshalete le dilwana tse dingwe. Ba re mogwe a fe o a nyala.

Mokgalabje yo mongwe wa ga Maseokoma o ile a tlhala ke mosadi. A rera dithoto tsa gagwe ka moka ba mo fa, mafelong a re ke ile ka bolaya le ngangaa laka ka lefa le swanetše go lefa le lona, ba ile ba le lefa ka tlhaana ya mabele.

Le ngangaa, ke nonyana e ngwe e kgolo, e ntsho, ya maoto a matelele e seng a matelele-lele, le na le molomo o motelele bjale ka masianoke. Nonyana ena ga se batho ba bantsi bawe ba jago, ke yona ewe ba goya ba ntsha tlhaana ya mabele. Ke gore go

bonagala gore sclo se seng le se sengwe ba swanetse go se lefa sewe ba ilego ba fiwa ke mokgonyana.

16

Kgale dikgomo e be di sa tlala, dikgomo e be di ruiwa ke dikgoši. Kudu basadi e be ba nyala ka matšepe. Batho fela e be ba ruile dipudi le dinku, mosadi o be a nyadiwa ka dipudi le dinku, ka tsona a gorogš, ke gore a bikiwe.

Mowe nyalanong ya bona, masome a mabedi a dipudi le dinku tse phethago menwana e medi e be dinotsea motho. Goba masome a mararo le metso ka godimu a dipudi, dinku le tsona masome a mabedi. E be go le ka mokgwa owe, e le gore polelo ya bona ba re motho a fele ke gore le ge o ile wa beka mosadi, ba ga makgolo wa gago ba dira molato, ba dira bjälwa ba tlilo kolota kgomo goba tse pedi, ba yo lefa molato wa bona.

Kgomo tsela makgolo a kolotilego, ke moka di tsene monyalong ba ka se ke ba go fa tsona. Le yena mokgonyana a ka se ke a direra. Tsela ya gore a di bone le yena a dira molato, yaba ka nnete a na sa go lefa, o ya ga makgolo wa gagwe go kolota sa go lefa molato, empa yena o swanetse gore ge a di bone, a gome a di boetse ga makgolo wa gagwe.

17

Dikgomo tsena tsa go a dima ke makgolo wa gagwe, di tla rera molato o mongwe. Ke gore mokgonyana ga yoba le ngwana wa motlhanka-na, ge a mo isa ga malome wa gage go tsea mosadi, ke tsatsi lewe diago go badiwa mowe motheekong wa morwae.

Metlheng ya bolehono, dipudi le dinku, a di badiwi kudu monyalong, ka baka la gore dikgomo ke tse dintsi. Kudu dipudi di felegetsa dikgomo, ge motho a ntsha dipudi tsa go bopa kgomo, o ntsha dipudi tse di phethago menwana e medi, mowe ba tla di bala gore ke kgomo. Dinku tsa go dira kgomo ke dinku tse nne. Ka dikgomo monyaloo wa mosadi ke lesome la dikgomo, le kgomo ya tswetsi ewe e dirago lesome le tse pedi. Dipudi tsa go fetsa motheeko wa mosadi masome a phethago monwana ka o tee le metso e e tsheleteeng. Dinku masome masome a mane a anago le dinku tse phethago menwana

e medi. Basadi ba matsatsi a ba na le m nyalo o mogolo.

18

Le gona basadi ba matsatsi, ge mosogana a se na selo, ba ka se ke ba go adima mosadi wa gago, kantle le gore o nyale o fetse. Yowe o ka bonago ba mo adima, o tla hwetsana gore ke ba ga malome wa mosogana, motho fela awa.

Matsepe, matsepe kgale e be e le tsona dikgomo tsa gona, ka lesome la (malepe) matsepe motho o be a tsea mosadi. Kgoši ge e tsea mohumagadi goba masome a mabedi.. Ke gore mosadi ka dipudi tse di dirago lesome motho o be a tsea mosadi le mphiri le ona o be o nyala mosadi, o rwala ke makgolo wa mosadi; ge e le papage o fiwa magagane.

Nyalano ena ya matsepe, a se nyalano e ya goba e diriwa mo fela, e be e diriwa matheko ka moka. Bo mabele mpolae (dipokolo e be di sa nyale mosadi ka baka la gore a di lewe.

19

Dijo tsa lebaka la tlala e kgolo, tlala ya matshona, ka lebaka lewe mabenkele a ba a sa tlala a ba a se makae. Go be go na le lebenkele mosola wa lepelle mapulaneng ga mamogolo, le lengwe le le kgatsadire ga matshona-thabeng, le lengwe le le molokwa. Batho ba phalla ba yo reka mebele mowe, empa e be ba fo tswa ba rwele ka disubana a tlura kuđu.

Go bile gona le ditlhare tec dingwe tsewe ba di jago, ana ke maina a tsona. Mogamaka, mametsane, mekgopa ya dikgomo, mago, makata, mabilo, dintlho, diphaya, ditlhatswa, ditsie, magapa le ditlouma. Bjale ka ge naga e ya gesu ena le dikenywa tse dintsibatho a baka ba hwa kudu.

Mogamaka, ke motlhare wa diphephe tse bjale ka panana, bjale ona ba u ja thito ya ona ka moka, ba o ja botala. O mela godimu ga dithaba kudu ka maweng, mowe go nago le moru. Mametse le ona ke motlhare o o melang merung, ba o ja makgata (dimati), kowa dithabing o e nywa digwere tse bjale ka tsa mophuroku. Mamati le digwere tsa ona e be baapea ke moka ba di ja.

20

Mokgopa wa kgomo le ge e le wa kgale e be ba besa ke moka wa kgoropana ba sila ba koma buupi bja ona, ke gore ge motho a enwa metsi a tla kgona go dula ka teng ga gagwe.

Dipola, e be ba di topela bjale ka marula ba a kgobakanya, ke moka ba di tshela ka pitseng, ba di soga tsa ba tse dikoto, ke moka ba kgaphola. Lehopje le letlhakwane ke morogo ba e apea, ke moka ya re kowa e budule ba e setla ka lehudu ya gona e lewa, ke buuswa yona ka nosi motho o kgona go nwa metsi.

Dipaba, ke dilo tse ba goba ba di fula ke moka ba di phaphasa ba di enela ka metsing, tsa re kowa di kolobile, ba di mona. Ditsie e bjale ka lesobosobo, e be ba kagela buupi-nyana ka marago go yona, ke moka yo mongwe le yo mongwe o ja ka le tee go direla gore yo mongwe le yo mongwe a be le motsetanyana.

21

Dikenywa tse dingwe tee mago, makata, mabilo, dintlho, diphaya, ditlhatswa, magapa le ditlouma ke meselo ya mosegare. Mago le makata ge motho a ile a ja ka maatla a lumisa ka teeng. Setlhare sa ona ge motho a fitlha gae, basadi ba swanetse go apea morogo wa mosiki le thepe ba je ona, ke gona motho a ka sekeng a loma nka teng.

Mogaba, lesokgwa le marowa, ke ditlhare tse dingwe tsa go lewa, empa e be dimela magakala. Moselong owe o be o lata ke masogana, ge ba tsoboya nao, o mongwe ba isa ga makgolo wa bona le meselo e bjale ka mogamaka le mametse. Gore ba ga makgolo wa bona ba se ke ba šitega. Mokgoryana a fe wa nyala, ka go riale motlhang a yo nyala ge a ile a tlhaellwa a na taba ba mo fa mosadi wa gage a beka.

Ka morago ga mowe gwa tlhaga tlala ya marepo, tlala ena a ya ke ya bolaya batho. Banna, basadi le bana e be ba tsama ba topela marapo, ba isa lebenkeleng, ke moka mong wa lebenkele a ba rekela ka maupi. Gana mowe mosogana o fela a romela sesubana go fa mosadi wa gagwe gore a se ke a šitega.

22

Ge mothepa a ka tlhala dilo tsewe ka moka mokgonyana, o swanetše go di rera ba ga makgolo wa gagwe ba swanetse go di lefa.

Ka baka la phiso ewe e illego ya ba ntshe, go kwagala gore dikenywa tsewe di ngwadilwego ka mogodimo e be di hwetswana kgaufi le dinoka. Tsa kgole le dinoka di be di omeletse, ge motho a ija tsona a thoma a e netsa gore dikolobe a kgone go di ja.

Monna le ge a setse a feditse go nyala, moselo owe a boyago nao o swanetse go fela a e fa mosadi wa gagwe. O mongwe o ja le batswa-di ba gage. Le ge monna a bikile, makgolo wa gagwe o swanetse go mo fa, makgolo wa gagwe le yena ge a ile a thopola, o fa bana ba gagwe kabelo ya bona. Bana ba gagwe go bolelwa ka mokgonyana wa gagwe le moredi wa gagwe.

23

Basedi ba ba goba ba e ya ba sela ka mosola wa lepele, e be ba phela ka bothata, ka gobane e be gona le makgema ka mosola wa lepelie. Motho o be a ka se ke a sepela a le nosi, a sepela a e nosi a tsele lepelie, ba molaela mowe thabeng. Go be go na le sediba le ga lehono se sa le gona, ba re, ke sediba sa makgema. Ge motho a roge-la gore o ya go nwa metsi, ke moka bona ba laletsa ba mona. Ge a tsena eedibeng ke moka ba motata ba molaya. Lesaba le lentsi le ile la fela felo fawe, ka baka la tlala, ba le moga ba sepela e le ba bantsi ke gore a ba kgone go le thoma.

Mokgonyana le ge a ile a thusa makgolo wa gagwe ka meselo, go nyala gona o swanetse go nyala ka baka la gore a ka se ke a bala meselo, ka gore a ba tlhalane. Ka mokgwa owe mokgonyana a go thusa makgolo wa gage makgolo wa gagwe o tla mo tshepa a re ke na le ngwana, o tla ja tsa moseo go isa go sa felego, go fela ga tsona ke lehu.

24

Dithorwana, bawe ba nago le dithorwana tsewe metlheng ewe e bego e le gauta, kudu re ka bolela ka gore e be e le leraga lewe go kwagalang gore mowe le diriwago gona, balebendi ba dula ba lebeletse gore ge motho a etswa ba mo lebelle, ba direla gore a se ke a tšwa nalo.

Dithoro e be di le ka mokgwa owe. Mosadi o be a di tlhokomela kudu, gore tea se ke tsa falla le f e e le ka e tee ya se ke ya rotha. Ba fela ba ntsha ka le gofi, ba rita morito, yo mongwe le ye mongwe a hwetsane kgokolwana ewe a kgemago ga bedi la boraro a fetsisa. Mmolelo o re, butsi a butsi buja mabuka.

Morito e be e le setlhare se tlhare a se alafe ka go tlala. Ka morago ga morito ke gona ba kgonago ba ija dilo tse di ngwadilwe-go ka mo matlakaleng a ka godimu. Ba kgonyana ge ba okwa gore ga bo makgolo we bona sesa se timile ba fela ba ba twapela, le bona ba dire mphokolo. Mokgonyana a fe wa nyala.

25

Sego sa metsi ge mokgonyana a ya kgopela sego sa metsi. Batswadi ba mosetsana ba tla gopolal ka mokgwa o a ilego a thusa ka ona, bjale mokgonyana a na sa go nyala. Ke moka ba mo fa mosadi wa gagwe, ba setlha lepara dikgomo tsewe a swanetsego go ba fa ge a di bone.

Naka la tlou, lenaka la tlou e be ba sa nyalle batho fela, e be ba nyala baredi ba dikgosi, le; e kgosi e tsea moredi wa kgosi e ngwe. Motho yo mongwe le yo mongwe yowe a nyakago go tsea moredi wa kgosi o swanetse go ntsha naka la tlou, ka ntie le lona a ka se ke a mo tsea. Le ga baredi ba ntona e kgolc go bjale.

Batshoti ke gore batho fela, e be ba sa nyalwe ka lenaka la tlou, ke bo morwa mang ge ba tla ba ba nyalwa ka lenaka la tlou. Go bjale ka merepo e be e apara ke baka mosata morepo wa phala b pudubudu le mantona.

26

Dikgomo, bjale ka gore mabakeng a la a dintwa, motho fela o a sa ruwi kgomo, dikgmo e be go ruwa dikgosi le mantona awe a nago le batho ba bantsi. Ka morago ga dintwa, batho ka moka ba thoma go ruwa dikgomo. Ba re, motho a be a bereke ngwagn ka moka a berekela kgomo ka e tee.

Moredi wa kgosi, ke gore motho ge a tsea moredi wa kgosi, o fo nyala go lekana le methepa e mengwe, ga go na phapano.

Ge tsea ga kgoši go batho fela, basadi bawe kgosi o fo ba nyala bjale ka basadi ba bangwe ge ba nyadiwa. Dikgomo tsewe di nago ka godimu ke dikgomo tsa go nyala mohumagadi. Tsona lesome le tse tharo goba le tse nne ba ntšha.

Mokgonyana le mogogadi, ke gore mokgonyana ge a ditse go nyala, a bikile mosadi wa gagwe. Ge a e fa makgolo wa gagwe selo, o fo mo fa, fela ge ditaba di ile tsa ba ka mokgwa o mongwe le ge ditaba di ka ba kgorong, a bolela gore ka tsatsai la gore ke ile ka fa makgolo selo. Taba ewe a e kwale. E be a mo fa ka go bona gore le yena o mo fa sa gagwe.

27

Ditseka tsekaane. Ge motho a nyetse dikgomo tsa gagwe ba di amogetse, ba tla nyaka bakgonyana gore ba ntsho mphaka wa dikgomo, ka ona bare kgomo e ngwe ge ile ya hwa, ba tla tswia ka ona. Selepe ke sona ba tla aga l3wqkq lq eiktomo. Kgati ka yona ba tla gapa dikgomo. Ke dilo tsewe ba di nyakago ka morago ga mo ba nyadi ba setse ba nyetse.

Kobo le patsi dilo tsena ke tsa mafello, go bjale ka yona kgomo ya tswetsi. Ke gore mokgonyana wa fetlha a kgopela sego sa metsi ke mcka ba monyaka kgomo ya tswetsi ge a ntshitse yona, ba monyaka patsi ke gore motshaphase le kobo ya bosegoo ya mmago ngwana. Pudi ya maduma le nku ya malomo wa batswadi di sepela le dikgomr qe dia go nyala le dilo tse tsa mphaka, thupa le selepe.

28

Mehuta ya dikgomo tsa go nyala, ditshadi dipholo le diphagola. Motho a ka fo ntsha ka mokgwa owe a ka kgonago, a re re lesomeng la dikgomo mogongwe dikgomo tse di phaethago menwana e medi ke diphagola le tshadi tse pedi, go lukile fela kgopoloo e kgolo ba nyaka ditshadi ka gobane di tla tswala, le ga go le g bjale ba ka se ke ba di gana. Kgomo e ya goba ila ke ya poo yona ba re o rugile ba ga makgolo wa gago, ka go riale mowe mokgonyana o swanetse go ntsha pudi a lefe maroga. Go bjale ka pudi ya phoko ke maroga, mokgonyana o swanetse go ntsha selo a ba gole pudi.

Kgomo ya tshupja, kgomo ena e be e sa dumella go ya bogweng,

ka gobane batho ke ditshupja. Mokgonyana o swanetse go e midisa dinaka ka selo, ba kgone ba e amogela.

Matsatsi a bo lehono, dikgomo tsa ditshupja ba nyala ka tsona, a ba sa dira mokgonyana molato a nao, mowe go sa ilago ke kgomo ya pôô. Molao kgomo ya poo mokgonyana o swanetse go e fagola a kgone a yo nyala ka yona.

29 Basukulugi, mona lefaseng la gesu, ga gona batho ba bantši bawe ba sokulugileng. Le bona bawe ba sukulugileng monyalo wa bona o fo swana le wa baheteng. Ga gona motho yowe a romelago ngwana wa gagwe sekolong. Sekolo ba fo tsena sekolo sa gae ga mogo le lebollo, ka go riale mowe lefaseng la gesu go sa tletse sesotho.

Mowe go nago le phapano, ke mo fela ba bangwe ba rwala mabele a bona ba ya ba dira ka laneng la mot e wa yo mongwe ke moka ba rwala yaba bjålwa bja tlhaana. Ba bangwe ba setla maupi a mantsi ba rwala ba isa bagadi bja ngwanana ba yo bitba dikgomo. Le go beka ga g bona ba beka mosegare, a badie sebokaboke.

Mosogana o swanetse go bolotsa mosadi wa gagwe go fitlhela a loga. Ditshinyagallo tsa mowe lebolong, mosogana o ntsha lesome la maseleng ke setlhatalhe sa mosadi wa gagwe, le ee ke sa go sikinya kokoi seotlo, le dikobo tsa ditlhamo tsa mo ba bina malope.

30 Motisi wa monyalo, mokgonyana ge a nyala batswadi ba kgarebe ba tla motsa gore re nyaka dikgomo tsa go goma ga gore, ge a se natso batswadi ba kgarebe ba ka se ke ba thaba. Ba tla fela ba mo gopclela gore ke mpja a na selo. Motlho o mongwe gore ke ba dira gore moredi wa bona a tlhale.

Kudu ge makgolo wa motho wa kwa a re ke nyaka kgomo tsa gore ke gore makgolo wa gagwe o na le molato, ka go riale o direla gore mokgonyana a montshe mowemolato, molato wa makgolo ke molato o mogolo wa dikgomo. Mokgonyana a na dikgomo tsa go ntsha makgolo wa gagwe mowe molatong, makgolo wagagwe o tsama a kolota. Go motho yowe a hwetsanago dikgomo ke moka o tla tsea ~~usxa~~ moredi wa gagwe ka gobane o tla motsa gore a ke na mokgonyana, ka mokgwa

o o mponago ka ona ge n ka napa o tsea moredi wa ka. Monna yowe ge a kwana le taba e, ke moka o tsena ka lapeng e ba mokgonyana. Yola wa pele ba mitsa ba mo fa bonyanyana bja gagwe wa tswa ka lapeng.

31

Tema ya boraro kamogelo monyalo.

Maduma a pudi ya kamogelo. Ke gore ke ge motho a e ya go nyala, pele ga gore ba e go nyala, pele ba swanetse go tsibisa ba leloko gore ba kgobakane ba ba supe dikgomo tsewe ba yago go nyala ka tsona. Ke moka ba kgone ba roma batho go nyala.

Bjale ka ge go tlhalusitswe gore banyadi ba swanetse go ya ka mabanyana. Ge ba fitlha ba ntsha pudi ke maduma. A ba ba botse solo, ditaba ba tla ba botsa ka moswana.

Ka moswana ke gona ba tsogago ba ba botsa gore re tlide nyala. Makgolo wa bona, o tle ba botsa gore ke le kwile boelang nthago, ke tla le botsa ke sa tsama ke botsa ba gesu. Kw moka ba boela nthago.

32

Makgolo wa gona, a rate gore bakgonyana ba gagwe ba re ge banyala e be ba e nwa metsi, o dira bjalwa. Ke moka a tsibisa ba gabu gore ka tsatsi la gore bakgonyana ba atla ba tla go nyala. Ke moka o roela sebaka go tsebisa bakgonyana gore ka la gore re hwetsaneng. Pudi e le ya maduma ba e beile ba tlilo botsa ba gabu gore bakgonyana ba ile go fitlha mo ba dumedisitse ka pudi ſe.

Bjale ba tsena monyalong ka mokgwa o ke tlhalusitsego ka ona ka matlakaleng a ka godimu. Ka morago ga mo ba feditse go phophela ba tshela pitsa e kgolo ya bjalwa ba bea ka ngwakong wa bakgonyana, ke bja bakgonyana. E ngwe ba e bea kgakala ke pitsa ya bagogadi.

Pitsa ya bakgonyana, bakgonyana a ba swanela go nwa, ba letela beng ba dikgomo gore a ba tl. ba nwe nabo. Motho yo mongwe wa tswa o botsa batswadi ba mosogana gore go fedile, bjale ba re file bjalwa. Ka moka ba bolesogana ba tlilo tsena ka ngwakong

33

ba nwa bjålwa. Ge ba feditse ke moka ba tloga go ſala banyadi, bona ba tla tloga ge letsatsi le e ya madikela. Kamogelo ya dinyalo, ka morago ga mo ba nyetse, ke moka banyadi ba a tswa ba ſupa ba a makgolo wa bona dikgomo. Ge banyadi ba ile ba ntsha thupa ya dikgomo le mphaka le selepe, ba di gapa. Ge ba sa ka ba ntsha dilo tſewe ba ga makgolo wa bona ba ka se ke ba amogela dikgomo, ba tla goma natso. Ba tla ciamogela motlhāng ba tlisago di- lo tſewe tsa kamogelō.

Ge dilo tsa kamogelo ba di ntshitse makgolo wa bona o botsa bakgonyana gore di gapeng le di tlise, ke moka ba di gapa ba di isa. A ka se ke a dumela gore di dule ga mokgonyana, ka baka la gore a ka fela a uta manamane a tsona, fela ge a bona gore mokgonyana wa gagwe o lukile a ka fo dira gore di be di dutse ntshe, empa ga se molao gore moredi wa gagwe a yo apea le dikgomo tsa go mo nyala.

34

Ge makgolo wa gagwe a bona gore dikgomo di ka tla tsa mo lapisa ka baka la go tlho a modiši, o no di lesetsa ga mokgonyana.. Mokgonyana a ka fo ba a di sumisa ka mokgwa o a ka kgonago. Ge kgomo e ngwe e ka hwa, mokgonyana o tsebisa makgolo wa gagwe gore kgomo e ngwe e hwile. Makgolo wa gagwe o ya go tswia a rwala dinama a isa gae ga gagwe. O tla fa moredi wa gagwe maabe wa gagwe, le letlhakosana la lesaka lesala le mokgonyana. Ke gore ke nama ya go tswalla lesaka. Ge kgomo e ile ya tswala o swanetse go bega ba ga mokgolo wa gagwe gore kgomo e tswetse ka tshadi goba pholo.

Makgolo wa gawe o swanetse go fela a e ya a bona dikgomo tsa gagwe. Le ge pego ya fore kgomo e tswetse o swanetse go bona mmala wa namane, go eleletsa ge ba re namane e hwile a yo bona mokgopa wa yona gore ke nnete ke yona. Ba ka se ke ba lesetsa go tswia ka gobane e ka sinyega.

Mokgonyana a ka se ke a kgona go tswia u kgomo a ija, ka gobane ga se tsa gagwe, yēna ke molebeledi fēla.

35

K 34 / 82
Ke bona ba ga makgolo wa gagwe ba swanetsego go mo ngwathela.

Mosadi yo mongwe wa ga Makokoropo o ile a hwela ke monna, bjale moredi wa gagwe a ratana le mosogana wa ga Masete. Ba nyala moredi wa gagwe, ka baka la go tlhoka modisi, a lesetsa dikgomo bogadi bja moredi wa gagwe. Mosadi o ile a bona mebala ya dikgomo.

Dikgomo di be di phela ka go kgasetsa ka thabeng. Dikgomo tsa tia ke tladi, mokgonyana a bona gore tsa makgolo wa gagwe a tsa teiwa, a no tlhabela makgolo wa gagwe mokgoši. Ge a fitlha makgolo wa gagwe, mokgonyana a ſupa makgolo wa gagwe gore kgomo e ke ya gago, makgolo wa gagwe a gana.

36

Mokgonyana o ile a tswia dikgomo a di ja. Lebaka la gore makgolo wa gagwe a yo gapa dikgomo. Mokgonyana a ya a ga na le kgomo e ngwe ena le namane. Ditaba tsa ba tsa ya kgorong, kgoro ya re, mosadi o swanetse go gapa dikgomo tſewe tſa go hwa Masete ke tsa gago, ka gobane le goja go ile gwa ja wena. Ge o be o bona gore ke nnete kgomo ke a makgolo wa gago bjale makgolo wa gago o gana go ja kgomo e be o be o butsitse banna ba bangwe. Le ge kgomo e be e bola a e bolle wena, e bolla mong wa yôna.

Mokgonyana wa mohuta owe ke mokgonyana yo mobe, a se tſeēlanō e botse. Ka dipelaela tſa makgolo wa gagwe ba ka se ke ba ba le bophelo bjo botse. Mokgonyana le makgolo wa gagwe go ya kgorong ke phōšō. Ka morago mokgonyana a tlhabega a babja, ke moka a hwa.

Ditlhbatse. Ge dikgomo di ea go ſupiwa ba ga makgolo ba ga makgolo ba bitsa ba gabu ba kgobokana, ba nyadi le bona ba ba swanetse gore ba be le sebaka sa bona, bala le bona ba be le sebaka sa bona. Ba kgone ba ba ſupa dikgomo tsa bona. Taba ewe ke botlhbatse, ka gobane ditaba di re pele le morago.

37

Motho yo mongwe le yo mongwe o tlhokomela mala wa dikgomo. Batho ba kgale e be ba na le pelamedi, ba di bea ka dipelong tsa t̄ bona. O ka kwa mokgalabje a sa tseba mebala ya go nyala mosadi wa gagwe. Batho ba matsatsi a no re lebala kudu, go bonagala gore re lebadisa ke go ngwala mebala ya dikgomo ka dipukung.

Go bona dikgomo a se go tsea motho yo mongwe le yo mongwe yowe a lego kgaufi o swanetse go tla a bona mala ya dikgomo. Ba dira ka mokgwa owe go direla gore yo mongwe ge a ile a hwa, yo mongwe o tla šala. Ge ba ka tlhalana motho goba batho bawe ba go bona ke bona ditlhata tsa taba ewe. Molato o mongwe le o mongwe o a tlholo ke ditlhata, ka ntle le ditlhata le šita go tlholo.

38 Go bitsa batho ba sele gore ba tle ba bone dikgomo tsewe mokgonyana a nyetsego ka tsona ke taba e e diregago kae le kae. Botlhata bja leloko ka le tee, ga bo kwale kudu, ka gobane go na le seema se ba rego tshwene tsogö e tiela ga gabo yôna. Ke nnete gona motho yo a ka latlhago wa gabon, o swanetse go leka ka maatla gore a mo emelle. Motho wa theko o tla bolabola therešo ewe a e bonego.

Go bjale ka ge ba sa thoma go supetsana dikgomo tsewe di swanetsego gore di tswe di ye go nyala. Motho yo ba dulago nae kgaufi ba mmitsa gore le yena a tle a di bone. Le ge ba roma motho wa leloko la gabon gore a e go nyala, ba swanetse go mo roma le monna o šele, ke yena tlhatse. Le bona ba phopedi ba ka se ke ba fo phophela ba le nosi ba tla bitsa ba theko bawe ba agisanego nabo gore le bona ba be gona. Motse go swa ya ba batagani, seseki se noši selle pudi ya phokwana. Ke re mona ntso a e kgamole, e tlang le nkwiseng ba ga mokete ba tlile ba tlile nyala. Ka moswana ge ditaba di eme ka mokgwa o mongwe nka tla ka šita ke ditaba.

39 Lehu ke le tee, ba bangwe ba tla hwa ba bangwe ba šala. Ge ditaba tsa tseano ya bona di eme ka mokgwa o mongwe, ke bona ba tla thusago, go tlhalosetsa bawe ba sa teebego, gore ba kgone go lamolanya bafapani.

Go fana oa le ba babedi.

Dilo tsa go fa makgolo wa gago le ba babedi, motlha ditaba di eme ka mokgwa o šele, makgolo wa gago ge o motsa gore ka tsatsi la gore goba ka tsatsi le lengwe ke ile ka go fa selo sa gore, o wa

gana ka gobane le tlhanogelane, mola e be le sa kwana. Ka go tlhoka botlhatase ke moka o lobile. Mowe re hwetsana seema sa gore, a lee le tletse la boa le tletše.

Go lekana ga dikgomo le dilo tse di amogetswego. Dilo tsena tša go nyala mosetsana ka moka ga tšona di bolokwa gabotse, dikgomo di dulela mmogo, dipudi le tšona ga tšona dikobo le dilwana tse dingwe le tsona. Ga gona le swao lewe ba ka le dirago leswao la tsona ke mebala ya tsona. Ge di ile tra hwetsana tse dingwe dikgomo di fo tsena ka sakeng ka le tec, dipudi ka šakeng la dipudi.

40

Kgale e be ba setlha le para, tshetlho ewe ya bona, e badile dikgomo tsa go nyala tsewe di šetšego gore a tle a fetšiše monyalö wa gagwe, tsewe ba di bonego ba di beile ka dipelong tša bona. Dilo ka moka tša monyalö dia ngwadiwa, fela dilo tše di kgolo tšewe di gopolwago ka maatla ke dikgomo dilo tse bjale ka dikobo le tshalete a di gopolwe kudu. Digopudiwa motlhlang ba tlhanogelane, ka baka la gore ba tlhalana.

Dilo tsewe ge di lekane mowe monyalong wa bona ke moka ba šupa ba leloko gore le a di bona dilo tse * ke tse di nyetsego. Ke moka ba yo boloka ka ngwakong. Go fedile ke moka ba palakana. E bolweketswe motlhlang owe fierato le fela.

Bona ka babedi ba ka se ke ba kgona go boloka thoto ewe ya go nyala. Di swanetse gore di tsibiwe gore tse ke tea go nyala moredi wa mokete, di be le tsela ya tsona. Gere le ge papa bona a hwile e be e le gore dia tsibja. Gwa se ke gwa ba le phapano magareng a bona ba gagwe. Mokgonyana le yena o boloka thoto ya gagwe ka ngwakong wa gagwe le yena ke botlhatase bja gagwe.

41

Ge makgolo wa motho le mokgonyana yo mongwe wa bona a tlhagela ke kotse ya mollo a swela ke ngwako, o roma motho gore sepela o ba botse mono, nna ke tlhagetse ke kotse, a thuse ka bukwana ela ya gago ke ngwale phatlho ela ya mo nyala, ke moka wa mo fa ba gx yo tsoša eka ya go swa ka boswa, e a goma e a boëla.

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla tla a bona ka ntshe gore

mokete o ile a nyadiwa ka dikgomo tsa go goma ga gore le dipudi.

Go swela ke ngwako e le gore moredi wa bona o šetše a dutši bogadi le baka le le telele. Mowe batswadi ba gage ba sa tlhweng ba gopola gore moredi wa bona a ka tlhala, ba se ke ba ngwala gape. Ka morago ga mo a tlhadile, makhulu wa bona o tla šala a tiile ka dibaka tsa molomo le ditlhakse tsewe diilego tša bona.

Ge e le mabapi le barwa taba kgolo ya go kgodisa bana ke dipuku tsewe ba ngwadilego dithoto tša baredi ba gagwe. Ka gobane moredi 42 yo mongwe le yo mongwe dikgomo tša go nyala yena, di na le ngwana yo mongwe wa motlhankana di mo lebaneng. Ge dibukwana tsewe di le gona ba kgonna go bona gore yo o nyetswe ka dikgomo tsa gore ba kgone go taeba tsela ya tšona.

Makgolo wa gagwe o swetswe ke ngwako, sa mokgonyana le sona se latlhiegile. Ba lebadisitse ke gore ke kgale. Ka go riale mowe ka moka ba mona lesufing. Ge e le mabapi le dilô tša go nyala bjale ka ge e be ba sa phophelane ba le ba babedi ba tla no bitša batho bawe ba goba ba le gona ga mogo le dibaka ba tla go gakolana. Bothateng ke ga barwae, bona ba tla ba ya ba ntsha ganya ke kgôrô.

Tema ya 4 lenvalo la go nyadiswa.

Tšeiso dikgomo tša tšeiso, ke dikgomo tša go tšwa matsôgô ga papago mosogana a tseisa morwa wa gagwe mosadi ka ts'na. Goba di tšwa moredi wa gagwe, ke gore ke dikgomo tša go tšeiso.

Go tseisa papago motlhankana ge a ile a motšeiso mosadi, go lukile ke mosadi wa morwa wa gagwe o tšeisitše ke papagé. 43 Papago lesogana ge a ile a tšeiso morwa wa gagwe mosadi wa mathomo ke moka. Ge mosogana a nyaka mosadi wa bovedi o swanetse go tšeiso ka dikgomo tša gagwe. A ka sesa boeletša go mo tšeiso mosadi.

Go bjale ka ge monna a na le barwa ba babedi le ba setsana ba bane. Papago bona a tsea dikgomo tsa moredi wa gagwe wa pele. Ka morago o tsea dikgomo tsa yo a latelago yola a tseisa moratho .

Dikgomo tsa ba babadi ke tsa papago bona. Ge a nyaka mosadi wa mokokotlelo a ka bolabola le mosadi wa gagwe, a tsea mosadi wa mokokotlēlō.

Dikgomo tsa wa lekgothwane, ba di lesetsa gore di tswalle. Empa le tsona ba swanetse go tsea mosadi, mosadi yowe ke mosadi yo a lebanego moratho. Ka gobane mosadi wa mogolwane ke yola wa mokokotlelo wa papage. Ge papage a ka hwa o tla šala a dutši nae. Le ge a ka se ke a ya ka ngwakong wa gagwe, empa dilo tsa lapa la gagwe molaudi ke yena.

44

Ke molao wa sesotho gore dikgomo tsa baredi ba motho di tsee basadi, go direla gore yo mongwe le yo mongwe a be le mogadibo wa gagwe. Gore ge a etswa bogadi a be le mowe a swanetsego go bea tlhaana ya gagwe. Ge ba ka ja dikgomo tsa yo mongwe ka molomo, moredi wa bona o tla dula a ba llela. Le ge a ka ba le ngwana wa motlhunkana, o tla tlhoke lapa la gagwe la nnete lewe a swanetsego go tsea motswala wa gagwe.

Monna o ba le bana ba babedi, papago bona a bona gore ngwana wa gagwe wa pele wa motlhunkana o godile, bjale yena ka noši a na dikgomo tše gore a tšeise morwa wa gagwe. Bakeng sa gore a tsame a kolota dikgomo tsa go lefa molato wa morwa wa gagwe, o tsama a kolota tsa go motseisa mosadi.

45

O kolota dikgomo ga ngwunabo, a mofa, a tseisa, morwa wa gagwe mosadi. Dikgomo tsena a di kolotilego, di swanetse gore di lefe ke papago lesogana. Ge papago lesogana a ka falla, a sešu a bona dikgomo tsa go lefa molato, morwa wa gagwe o šala a lefa molato owe.

Tsela ya go lefa molato wa mohuta owe, ke gore ge ele papagwe mosogana, o swanetse go tseisa morwa wa yola a go kolota dikgomo go yena, tsa go lekana tsela a go kolota. Le ge moredi wa morwa wa gagwe a ka nyalwa, o swanetse go tsea dikgomo a fe mong wa tsona bjale ke moka go fedile. Mowe re hwetsana seema se serego boyo kgomo ke boboya kgomo. Dikgomo tsewe di swanetse go boetswa ga

mong wa tsona kantle le go rera, ka gobane o kolotile ka bothakga.

Mogolo le yena o swanetse go tlhopha dikgomo a di fa moratho le yena a tsea mosadi ka tsona. Ge ba kwana ke moka dikgomo tsewe di etse ruri. Ge ba sa kwane gona, mogolo a ka re go b na gore moredi wa moratho o nyetse a re, mphe dikgomo tsa ka, o tla mo fa empa taba ewe a ee molao. Ka gobare ke ngwanabo, ke go se tsentshe tsa marumu ka motseng, le ka se ke la gola ka moka yo mongwe o tla hwa.

46

Bjalc ka monna yo mongwe wa ga Saai, mogolo o be a na le ngwana wa modisi, yena mogolo a na le moratho wa gagwe. Ka moka ga bona dikgom tsewe ba go tsea basadi ba ile ba tsea ka dikgomo tsa kgaitsemi tsa bona. Yaba mmago bona o na le dipudi tsewe a ileng a di reka ka mabele.

Karogano, ba ile ba a rogana dipudi, moratho a reka kgomo ya tshadi ka karolo ya gagwe. Ba dutsi motse ka o tee, a e bea ka ſakeeng, modisi ke ngwana wa mogolo. Ma mowe ſakeng di gona dikgomo tsa bona, le tsa mafisa. Kgomo ya tswala manamane a mane, mogolwane a re go moratho o swanetse go fa ngwana wa ka madisi. Moratho a re bjang, ngwana yo ke wa ka le nna, nna nka mo thuša ge a tlhaeletse ke dikgomo tsa go nyala mosadi. Mogolo a se ke a kwa. Moratho a mo fa kgomo ya madisi, a napa a tswa ka motseng. Ngwaga a wa ka wa fela, mogolo o ile a hwa.

47

Lapa a le je lengwe, polelo ena e fapane le e ya ka godimu, ka baka le, ke motho o adima dikgomo tsa go nyala ga ngwanabo ka malapa, gona mowt o swanetse go di boetsa. Ge e le mong ngwana wa mmago yola go anya letswele ka le tee, ga go direge. Go batho ba bangwe ba dira, go rena ba bina tlou awa.

Ge ngwana wa rangwane a ka adima dikgomo ga ra mogolo wa gagwe, kadimo ewe yaba motlhomong ra mogolo wa gagwe, o tla tsea dikgomo tsa moredi wa gagwe. A tsea mosadi ka tsona. Dikgomo tsewe ge moadimi a di bone, o swanetse go di boetsa. Ge e le gore ke tsa maatla a ramogolo wa gagwe o swanetse go di boetsa empa tse dingwe goba ka pedi ka mokgwa o a ka kgonago, o tla mo gafela tsona. A

re tsewe tsea ngwana wa moratho wa ka.

48 *Imago lesogana, mosadi le yena o noba le dikgomo tse ditiago tlhogo ya gagwe, ka baka la mabele. O lema mabele a rekisa ka morago a ba a reka dikgomo. Dikgomo tsewe ka tsona o tlilo di fa morwa wa gagwe gore a tsee mosadi ka tsona. A mo fele gore a kete diketo ka tsona. O mo fa tsona kowa a bona gore o godile. Ka go riale mosogana yowe a yo fa ke mmage dikgomo, ke g re mosadi yowe ba re ke mosadi wa go tseisa ke mmage, ke ngwetse ya gagwe. Ke basadi ba bantsi bawe ba kgonago go tseisa barwa ba bona ka dikgomo tsa matla a bona.*

Dikgomo tsa mosadi, monna a ka tsea mosadi, mosadi wa gagwe a ba moopa, empa mosadi yaba motho yo a šomago kudu. A lema mabele a rekiss, a reka dikgomo. A ba a bona a na le dikgomo tse dintsi. O no di fa monna wa gagwe a re mogatsa ka tsea dikgomo tse o tsee mosadi ka tsona, motlhomong lapa le ka tsoga. Ka gobane ge re ka hwa di tla šala di lewa, ya ba lapa la rena le hwile.

Monna o file ke mosadi dikgomo, mosadi yowe a yo motseago ke ngwetsi ya mogatsa monna, ka theko ke mogadikane. Monna a ka se ke a kgona go dula ka ngwakong ga yola moswa, o tla tsena, a goma a tsena le ka ngwakongga yo moswa. Lehufa le a tsoga ba thoma go fapano, go fitlhela mosadi & yo monyana a fiwa tsa gagwe dipitsa a apea.

49

Basadi ba letsatsi ka le tee, ba ka se ke ba bolayana. Ce ba le ba babedi ba kwana, empa ge monna a ka nyarela ke moka kwano ga e gona. Molato keng, molato ke gore ba lwesantsha ke marakabele go lopa ka tlhogo.

Mosadi wa go fu monna dikgomo, a re a tsee mosadi ka tsona, mosadi o a na mosadi, ka baka la gore ge a ka ba le ngwana wa ngwanenyana, dikgomo tsa gagwe di swanetse go laola ke mosadi. Di ka laola ke morwa mosadi yowe ge makgolo wa gagwe a hwile.

Makgolo.

Makgolo, makgolo a e noba leina la mowe motho a tseago mosadi fela, awa, morwa wa motho o tsea mosadi, ke moka mosadi a belega bana. Bana bawe ge ba lebeletše batswadi ba bo papago bona, ba re ke bo makgolo.

Basadi ba hwetsana dikgomo ka ditsela tse dintsei, bjale ka mabele go bopa dipitsa go loga magogo le go sekela bjane. Dilo tsewe di tlhokega kudu, ka go riale go na le batho ba ba tlago ba reka. Ka lebaka le lengwe ka mabele o dira bjalwa, ke moka a rekisa (naleng). Ba bangwe ba kgona le go loga metlholtlo. Ba bangwe ke dingaka ba laola batho ba bile ba alafa malwetši. Mabapi le go fa monna wa gagwe re hwetsana gore ka mokgwa o monna a sa laolego selo, ka dilo tsa mosadi yowe a go tseisa ke mosadi wa gagwe.

Seema se re, mphemphe e a lapisa, motho o kgona ke sa gagwe.

Ge a file morwa wa gagwe, ke moka o mo fetse ruri. Ge mosadi a ka ba le ngwana wa mosetsana, a ka se ke a di laola bjale ka ge a file monna wa gagwe. Ge mosadi a sa mo direle polelo ya gore dikgomo tsa ka di lobile, empa ga go na se a ka se dirago.

Monna o tsea basadi ba babedi, bjale ka Motala, mosadi yo mongwe a ba le bana ba banyana, yo mongwe batlhankana ga go na mowe ba ka hwetsanago dikgomo tsa go tsea basadi. Mosadi yola wa bana ba basetsana, o hwetsana dikgomo ka baredi ba gagwe.

51

Bana ba mogatsaka.

Mosadi yowe a nago le dikgomo tsa baredi, o a dira gore a tseise bana ba mogatsagwe, ke gore bana ba mogadikane. Mosadi wa go tseisa ke mmago ka malapa, o thata kudu. Ka gobane dilo ka moka ga tsona tsa ka mowe lapeng di laola ke mong wa dikgomo, goba o dirile bjälwa, mosadi o bega mmatswale wa gagwe wa dikgomo, mmagwe iesogana ke mokgopedi.

Mothepa ge a sale ga gabo, dilo tsewe ba isago bogadi bja mosetsana, di tsena ka lapeng la mong wa dikgomo, ka moka ga tsona di laola ke yena, ka gobane dikgomo ke tsagwe.

Mogadikane a ka se ke a adima yo mongwe mogadikane dikgomo tsa go tsea mosadi wa morwa wa gagwe. O nyaka fela ge yena a ka mo tseisa mosadi, gore bana gamogo le dikgomo tsa baredi bawe e be tsa gagwe. Ge mosogana a na le kgopolo, a ka die bona gore a se mosadi wa gagwe, ke mosegela.

52

Ke nnete ke mosegela, ka baka la gore ge mosogana yowe a ka hwa, ba swanetsa go mo felegetsa ka tsela ya bogope. Ba mo fa kela sesa ka maragong, ke gore ke yena mosadi wa gagwe.

Ngwako wa mosadi yowe, ba swanetsa go mo agela ka theko ga ngwako wa mmatswale wa gagwe. Ka go riale ke tshupo ya gore dikgomo di tswa mong wa ngwako o. Ge monna yowe ba mo tseisitsego a ka ba le lerobo le, mosadi yowe, mong wa dikgomo a ka fo mo ntsha, ga go na sewe a ka se bolêlago

Tsa go tia monna, ke gore ke dikgomo tse di sumilwego ke monna, monna o ntsha dikgomo tsa gagwe, ke mosadi wa maatla a monna wa gagwe, ga go na motho yo a phatlhaganego nae. Gana mamuwi, ka go rialo mowe ga go na motho le ka o tee wa kgaitsemi ya monna wa gagwe a ka tlago a mo tswenya.

53

Monna yo Tsobola Mašumu, o ile a tsea mosadi ka dikgomo tsa mogadikane wa mmagwe. A beka mosadi a mmekela ka lapeng la mmagwe Motswi wa dikgomo a thoma go belaela, a re, ngwetsi o be a swanetsa go bekelwa ka lapeng la ka.

Mosogana a bona gore ditaba di bothata, a ka a sinya sebaka o ile a ya makgoweng a soma a reka dikgomo, go fitlhale a tlhakanya dikgomo, ke moka a di fa mong wa tsona, mosadi a sešu a ba le ngwana, ka gobane o ka se ke wa ntsha dikgomo tsa go tswa ngwana wa mosadi yowe. Ge a belega bana o sešu wa fa mong wa dikgomo, bana bawe ba ana dikgomo.

Go thikišana ga bana ba motho.

Motho o ba le bana ba batlhankana bjale ba se ke ba ba le dikgaitsemi, bjale bana ba ge ba tlhalifile ba nyaka gore ba

54

be le malapa a bona. Ba soma ba šaba dikgomo, ka dikgomo tšewe mogolo o tsea mosadi ka tsona. Ka morago o thikiša moratho, le yena o mo tšeisa mosadi. Ba aga motse wa bona o mogolo, ge modimo o ile wa ba thusa gore ba atele ke thari. Bana bawe ba go thikišana, ba na le kwano e kgolo, ga go na motho le ka o tee yowe a s wanetsego go ba aroganya, kantle le gore yo mongwe wa bona, a šite ke lekgeswa. Gona mowe ba ka s ke ba kwana ka gobane felo fawe a go na ngwana wa mnago.

Tema ya 5 mošomō wa monyalo.

Dikgomo tsa go nyala, bjale ka ge go na le ditsela tse dintsi tsewe monna a tsea go mosadi ka tsona. Gona le go adima, go tseiswa, go tseisana bjale bjale. Monyalelwa, yena o lla fela ge ba mo nyalla, a na taba le go nyaka go tseba gore dikgomo tse di tseago ngwana wa ka di tswa kae, goba di tswa go mang.

Baleloko la mosogana, batho bana ba gabon, ke bona bawe ba swanetsego go ba tlhalošetša gore dikgomo di tswa kae, ka gobane ke molato, gore mong wa dikgomo ge a rera, ba leloko ba se ke ba makala . Le mowe tse tseago gona ba go tsebe.

55

Dikgomo tsewe tsa go akingwa mabapi le go nyala mosadi, go bjale ba swanetse go nyala mosadi a se ke a di šumiša o mongwe mošomō. A ya a tlhaelwa mowe monyalong wa gagwe, o tla šitwa go boela ga motho yola a go adima ga gagwe, ka gobane ge a yo mutsisa gore o tlhaeletse ke tse kae, a boela ka fase ga tsela a go mo adima, o tla mutsisa gore tse dingwe tsona o dirileng ka tsona.

Go Šupiwa makgolo

Ba nyaka gore ge ba šupa makgolo wa bona ba hwetsane e le gore di ka mokgwa ola wa go adima ka ona. Gona ba tla kwana le wena, ge o tlhaeletswe ke mogongwe batla kgona go go thuša.

Makgolo, makgolo le yena ka dikgomo tsewe mokgonyana a mo nyaletsego ka tsona a swanela go di ja ka molomo.

56

Molaö ke gore a tsee mosadi ka tsona. Ka go rialo mowe, ke gore ge moredi wa gagwe ge a ka tlhala monna wa gagwe. Mokgonyana o a tla a tsea mamuwi wa dikgomo tsa gagwe. Ge e le mabapi le dikgomo tsa ngwana wa pele, ge go se na ngwana wa motlhankana yo a godilego, dikgomo ke tsa papago ngwana, le mmago bona.

Mosetsana, dikgomo tša go nyala mosetsana a tša swanelwa go sinyiwa, ka mokgwa o o sa tsebakegego. Ge ba sa ka ba tsea mosadi ka tsona, le ge go na le mešomö e mengwe ewe ba nyakugo go di šumiša, ba ka di šumisa empa ba swanetše go fela ba sia tše dingwe tsa ditshadi gore di tla fela di tswala ditla ba thuša mabothateng a mangwe.

Le ge moredi wa bona a ka tlhala monna wa gagwe, ba tla kgona go fokotša ka theko e ngwe. Molao wa bogolo-golo o be o le buima gagolo, ka gobane ge mosadi a ka tlhala monna wa gagwe, e be ba nyala bo mammalane. Ge monyadi a ka nyala ka lesome, tša ya tša dula mengwaga, monyadi o fela a, e ya a bona manamane a dikgomo tša gagwe.

57

Go tlhala, motlheng mosadi a tlhalago, mosadi yowe o go bolotse batswadi ba gagwe ge e le motlhadiwa yēna lehumö le tsene ka lapeng. Ka baka la gore godimu ga lesome la dikgomo, motlhomong masome a mabedi a ka gapa goba go feta fawe.

Matsatsi a bo lehono

Molaö wa bo mammalane o hwile, empa a wa bolaya ke basotho, o bolailie ke makgowa. Ba re motho yola o be o sa mo fisa, o e o nyetse moredi wa gagwe, ka go riale mowe o monyaletse gore a je. O no gapa fela dikgomo tšela wa go nyala ka tšona. Goba ba fo fa tsa go tsofala go ba manamane a tsona ga go na taba amogëla.

Ge makgolo wa gago a ile a dija ka molomo, ba leloko la gabu ba swanetse go mutsisa gore a o isitse kae, ka dikgomo, ka gobane re ile ra di bona. Batswadi ba mosadi ke mahuhudi ba lle dikgomo ka legano. Go a bonagala gore moredi wa lena a tlhala,

58

ke gobane dikgomo tsa gagwe le di lle ka molomo lehono o nyaka gore a bone gore dikgomo le tla di bona kae.

Mosadi a rate gore dikgomo tsa go tsea yena batswadi ba gagwe ba fo dija, le ge ba tlhabile ba ile ba mitša gana taba le taba ewe. Le batswadi ba gagwe wa ba botsa gore nna ke tlhakelang, dikgomo tsa ka le lle. O nyaka ge ba ka tsea mosadi ka tsona. Mowe pelo ya gagwe e tla wa, ka gobane le ge a ka ba le ngwana wa motlhankana, o tla ya a tšeа mosadi gona. Le yena o thaba kudu ge a fitlha ga gabu a tsena ka lapeng la mogadibo wa gagse.

Tlala, ge makgolo a ile a sinya dikgomo ka baka la tlala, empa o swanetse go keka ka maatla gore a hwetšane tše dingwe a thibe tsela tsa mokgonyana. Bjale ka ge go tlhalusitswe gore dikgomo tsa ngwanana go tlhalusitswe gore dikgomo tsa ngwanana di swanetse go tsea kgarebe. Ba ga makgolo ge ba g yo tsea mosadi yowe ba swanetse go begu bakgonyana gore ro le tsela makgolo wa lena, ka goriale mowe. ke gore dikgomo di a feta.

59

Mamuwi wa **dikgomo** tsewe ke yena a swanetsego go di ſta pele. Ge mosadi a nyetswe a fedile, ke moka ba meka, makgolo o dira bjålwa, bjålwa bjowe ke bja mokgonyana makgolo wa gagwe o ſupa mokgonyana makgolo wa bona, ga mogo le lapa la gagwe. Ke yena makgolo wa gagwe yo mogolo, mokgonyana a ka na leboga ka sewe a nago le sona pudi goba nku.

Go sinya monyalو

Ge batswadi ba mosadi ba ile ba sinya, bjale ka ge ba sinya ba leloko la gabu ba ile ba ba botsa gore le se ke la sinya empa ba se ke ba kwa. Motlhang ditaba di thathafile le ge ditaba dia kgorong, ba leloko ba ka fodula ba re, ke molato wa gagwe, ka gobane re mutsitse a se ke a kwa.

Dikgomo tsa go nyala kgarebe, ke gore kapela ge mokgonyana a nyetswe, ba ga makgolo ba swanetse go fitisa dikgomo ba yo nyala kgarebe e ngwe le bona ba ka se ke ba di ja ba tla fitisa bala le

60

bona ba fitisa bjale bjale. Dikgomo tsa go nyala ga di na mo di emago di boele pele le morago. Ge bana ba ba tlhankana e sa le ba banyana, mosadi o dula le papago bona, ge go na le motlhankana yo mogolo mosadi o swanetse go dula nae, goba yo mongwe wa leloko.

Motho o na le barwa ba babedi, basetsana ba bane, papago bona a hwa, mogolo o swanetse go tsea dikgomo tsa yo mogolo a tsce mosadi ka tsona. Moratho wa gagwe, o tsea tsa ka morago ga yola, ke moka go ſala basetsana ba babedi, mogolo o tsea tsa yo mongwe, tsa lekgothwane ke tsa lekgothwane la motlhankana.

Ka tsona dikgomo tsewe a ba swanela go raloka ka tsona, ba swanetse go tsea basadi ka tsona. Yo mongwe le yo mongwe mowe wa tseba gore dikgomo tsa yola di lebane nna. Le bona dikgaitse di tsa bona ge ba tlide ga gabu yo mongwe le yo mongwe o swanetse go tseba lapa la gagwe.

61

Bana ba batlhankana ka banedi le dikgaitse di tſa bona ka nne, re setse re tseba gore yo mongwe le yo mongwe wa bona o swanetse go tsea dikgomo tsa dikgaitse di tse pedi. Bjale mo yo mongwe wa bona wa motlhankana o a hwa a na le mosadi, dikgomo tsela di mo lebanego e eo di tsce mosadi. Yola ngwanabo, a ka se ke a kgona go di laola.

Molao.

Ke gore dikgomo tsewe tsa go ba di lebane mohu, ge mohu a ile a sia morwa wa gagwe, ke yena yowe a swanetsego go tsea mosadi ka tsona, ka gobane ke dikgomo tsewe papage a go ba a swanetse go tsea mosadi.

Sena madi a se tswarege, ge ba bona gore bana ba mohu e sa le bosego, yowe ngwanabo o swanetse go tsea mosadi ka tsona. Mosadi ge a ile a ba le ngwana wa mosetsana, ba swanetse gore ba tseise ngwana yola wa mohu mosadi, go seng bjale mogolo goba ke moratho o ntsha tsa gagwe dikgomo a mo tseiša mosadi.

62

Mmago motlhankana le ge a na le tsebo ya gore dikgomo tse di lebane morwa wa gagwe, ga go na sewe a ka se bolabolago. Yena o lebeletse fela gore naa ngwana wa gagwe ba tla mo tseisa mosadi. Ge ba sa ka ba mo tseisa, mosadi a ka se ke a belaela, empa morwa wa gagwe ge a ka belaela, banna ba tla mo kwela. Mowe dikgopololo tsa batho ba tla gopola gore monna o bolaille ngwanaboo, a re o tla ſala a ija lefa, motho wa mohuta owe a ke a gola, ka gobane pelo ya mmago motlhankana e botlhoko, le ge a se na polelo ewe a ka e bolabolago.

Monna o tea mosadi, bjale mosadi a ba le bana ba banyana, ka morago yaba batlhankana, ya re ba eeſu ba apiswa ke moka monna a hwa. Motlhologadi yowe a dula le yo mongwe wa leloko, goba moratho wa mohu, goba motho o ſele.

Dikgomo tša morediē

63

Moredi wa gagwe a losiwa, mološi a ba a nyala, mosadi ge a se ne pelo le go kwa ba bogadi ba gagwe sewe ba motsago, a sinya dikgomo ka mokgwa owe yena a ratago, ga go na motho le ka o tee yowe a ka motibelago. Ge e le go bolaya go kaone, ge ba leloko ba ile ba gana go bolaya kgomo, a ka se ke a e bolaya, ka gobane mosadi a kgone go tlhaba kgomo. Le motho wa theko a ka se ke a kgona go e bolaya, kantle le taelo ya leloko la gabu mosadi.

Mowe ba yago ba ſitwa ke e mosadi a re, o bolaya ke tlala bana ba sitega gona ba sitwa go fetola mosadi, ke moka o rekiša kgomo, ba motsa gore o tlhokômêle mabele. Ka morago a re a ke na dikobo le ya bosegoo ga e gona bana ba bolaya ke phefo, ba mo lokolla a rekiša. Ke moka o tla ba direla mokgwa wa mohuta owe go fitlhela a fetsa motheko wa moredi wa gagwe.

Mosadi ke setlaela.

64

Mosadi ke setlaela, o sintee metheko ya baredi ba gagwe, bjale barwa ba gagwe ba godile ba nyaka basadi dikgomo ga di gona. Barwa ba gagwe ga ba kwane le mmago bona ba nyaka dikgomo. Ke

tsatsi lewe a tlilo gopola ba bogadi, o ba begela ditaba, ba motsa gore di bone o ile wa di kgona ga go na le ka o tee, yowe a ka mo thaeletsago.

Go bjale ka ge yo mongwe wa baredi ba gage a ka tlhala, monna yowe a goba a mo tsere, yena o swanetse go tseba dikgomo tsa gagwe, tsewe a di sabisitsego, a tsane a gapa ge ele tse a di llego ma kolomo tsona, ke moka o lobile. Mogweira wa gago a ntshe sa ka mpeng. A ka se ke a kgona go thulia wpa.

65

Lehu a ba tlhale, ge mosagana a ka nyala mosetsana, bjale a ba a beka mosetsana, mosetsana a re go fitlha bogadi a hwa, molao ke gore ba swanetše go bega ba ga makgolo wa bona ka kgomo lehu la moredi wa bona. Dikgomo tsela a go nyala ka tsona a ka se ke a di gapa. Ge bana le ngwana yo mongwe wa mosetsana ba mo ſupa yena, ke moka a mo tsea a ya bubula-ntlo. Le ngwana wa motlhankana ba mo ſupa, ka go riale mowe ba direla gore o tla re ge a godile a tsea mosadi, mosadi yowe o tla mmelęgęla mosadi.

Dipelo tsa batho ga di swane.

Motlhabe o ile a nyalla morwae Matshubeng mosadi Nkonyane ngwana Popela. A'nmekela mosadi o ile a phela ngwaga ka o tee, wa bobedi mosadi a nwa.

66

Bolwetsi bja mosadi, gwa kwagęla gore ge a sa le ga gabo, mmago mosadi o ile a dira mapoto a phufutsa, a tsahela serafelo, ke moka a bea, o beetsa monna gore o tla ſala a enwa. Monna wa gagwe o be a ile leeto o ile a boy a ka merithi, a fitlha a nwa, gwa sala e le leteka. Nkonyane, ge a fitlha a tsena ka ngwakong, a hwetsana gore pitsa ke leteka, a re leteka a le na mong le yena a ga a nwa. Ge mmago yena a fitlha a butsisa moredię, gore a fa a wa re go fitlha wa ga mapoto a moredię, a re, ke nwele, mmagwe a re ok ntobiſetšang.

Mosadi yo mongwe wa lapa la kgaufi le lona a dikwa, a makala polelo ya mokgekolo owe. Ka mowe pitseng mosadi o be a tšhetše setlhare sa go bolaya monna.

Mosadi yola wa go makatsa ke polelo, ka tsatsi le lengwe a butšiša moredi, a re bara mapoto ka gobane ke ile go fitlha ka ga ka nwa.

Papagwe Nkonyane yowe leina la gagwe elego Mankgalakana, a babja ke moka a hwa. Moredie le yēna a babja bogadi, ge ba sa lla sellō sa papagē le yēna a hwa. Mosadi yo Nkonyane e be e le yēna Mohumagadi wa kgōrō ya ga Motlhabe.

Go tlala ke pelo.

67

Mafotha, ke papago Matshubeng, a befēlwa kudu, a ya ga Pôpēla, a fitlha a re, ke nyaka dikgomo, ka baka la gore ngwana wa lena le bolaile ka noši. Ba mo šupa mosetsana yo mongwe, mokgalabje yowe a gana, ke moka ba mo fa dikgomo tša gagwe. E ile yaba taba ya matħomħo, e sa le bogolo taba ewe a e direge lehu a ba tlhale.

Ngwana yo mongwe wa ga Motlhabe a ka se sa tsena kgorong ya ga Popela go tšeа mosadi, ka baka la mokgalabje yowe wa go gapa dikgomo Tsela e e lukilego ya gore motho a ka ya a gapa dikgomo ga makgolo wa gagwe, ke ge a tlhadile ke mosadi. Gona, ge dikgomo tsewe a go nyala ka tsona, di ile tsa re go tsena ba di fitisetsa pele, motlhadiwa o swanetse go tšeа mamuwi wa kgomo tša gage.

68

Go setsee makgolo wa gagwe wa dikgomo tša gagwe, ke thato ya motlhadiwa. Ge motlhadiwa a ka fo bolela gore nna a ke na taba ba ga makgolo, mosadi yowe o tla mpelegela ngwana ka mo tšeа. Empa ge a ile a tšeа yowe makgolo wa gagē wa dikgomo, a ka se ke a sa mōna gore ke makgolo o tla tsena dilaong tsa mosadi, ke mosadi, a e sa le makgolo wa gagē.

Ngwetši

Dikgomo tša go nyala dikgarebe, beng ba bana a ba swanēla go šumiša dikgomo ka mokgwa o mongwe, ba swanetše go tšeа betši. Ga go kgathalego goba dikgomo ke tše dintši bjang le bjang. Dikgomo tša kgarebe e ngwe le engwe dikgomo tše go mo nyala di swanetše go nyala mogadibo wa gagwe. Mosadi yowe ba mo nyalago ke yēna makgolo wa bona.

Ge ba beka motšari wa dikgomo, ke moka le bona batswadi ba mmikiwa le bona ba šala ba yo beka ngwetši wa bona. O šala a dutši madulong a mogadibo wa gagwe. Taba ena a se taba ewe mokgonyana a ka kitimišang ba ga makgolo wa gagwe. Bona ba nyala yowe makgolo wa bakgonyana ka lebaka lewe ba le bonago.

Dikgomo tšewe mokgonyana a illego go nyala ka tšona tša re go fitlha ke moka ba di fitiša go nyala makgolo wa bona, le ge bakgonyana ba tseba gore yola ke mosadi yo a nyetšwego ka dikgomo tša go tšwa gg bona ga gona taba. Motlheng ba etela ba ga makgolo wa b na, ba fitlha ba dula ka lapeng la motswadi wa mosadi wa bona. Ka mowe ba litile ge makgolo wa bona ge a dira bjålwa, ka bjona a ba šupa lapa la makgolo wa bona. Bjale ka mokgwa owo ke tlhalusitsego ka matlakaleng a ka kgakala. Ke yena makgolo wa bona yowe e tla rego ge mogadibo wa gagwe a tlarego ge a tlhadile monna wa gagwe, ba ga makgolo wa wa bona ba bona gore dikgomo a di gona tša go mo lefela ke moka ba tšeа yéna bakeng sa legafi lewe.

Pelaēlō ya makgolo

Monna ge a ka tšeа mosadi a sa fetša go nyala, mosadi yowe motlheng a e ba le ngwana wa mosetsana. Tšatši a bona ke mothoka wa gagwe, a mo nyala, makgolo o dira bjålwa ke moka a yo rerdigkomo tša gagwe ga mokgonyana. Ge a ile a mo fa dikgomo tšewe ke moka go fedile, dikgomo tša ba bangwe ke tša mokgonyana.

Mokgonyana a swanēla go adima dikgomo go yo mongwe wa gabon, o swanetše go ntšha dikgomo tša ngwana wa gagwe a fetšiša mmago kgarebe. A ka se ke a tšeа ka moka, go di šetše o swanetše go fetšiša ka tša moratho. Ka gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o nyaka lapa la gagwe. Ka m gobane ge a ka tšeа dikgomo tša ngwana ka o tee, a fetšiša mmagwe, yola o tla tlhoka mogadibo.

Kadimo ya dikgomo go kgaitsemi ya gago, o bona ge makgolo wa gago a nyaka dikgomo tsa go fetšiša moredi wa gagwe. O di nyaka pele ga gore mosadi wa mokgonyana a be le ngwana, gona monna a ka ya

go adima dikgomo ga kgaitse di ya gagé. Dikgomo tše we kgaitse di ya gagwe a ka se ke a di rera, ka baka la-gore, morwa wa gagwe o tlo napa a ya a tsea mosadi mowe lapeng lewe.

71

Mokaile c ile a tsea mosadi ga Mašumu ka dikgomo tše nne le dipudi tše tshelelagó, ke gore o šaletše ke dikgomo tše tshelelagó le kgomo ya tswetši. Makgolo wa gagwe a ka a morera, moredi wa bona a ba le bana ba batlhankana le banenyana. Ngwana wa pele a nyalwa, ke moka ba se ke ba isa go fetšiša mmago mothepa.

Monna a hwa.

Monna a hwa, mosadi a šala, bjale moredi wa gagwe wa boraro, a re go nyalwa a ntšha dikgomo a diša ga gabu gore tšo mo fetšiša. Ga gona monna le ka o tee g yowe a kilego a bolela gore a nka baka lang wena o se fetšiša ka noši. Go bjale monna a hwa, mosadi wa ba botša ba leloko gore ba swanetše gore ba mo fetšiše. Mosadi a nyake go lobiša batswadi ba gagé.

Mosadi a hwa.

72

Mosadi ge a hwile a šia bana, monna a ka se a ya ga makgolo wa gagwe go rera dikgomo fela mmula-ntlo yena a ka ya a mo tše, ka gobane ke lebaka a dutsi nae, le gona o mo diretse lesaba, o swanetše go nyala mula-ntlo. Ge a be a sa fetša mohu, ka tšatšlewe a nyalago mula-ntlo go nyakega gore a mo nyale a mo fetse sekoloto a se nyakege. Ke gona a fitšišitše dikgomo tšela tša go šala ge a beka mohu. Mola eka o be a nyetše a feditše mohu, gona o be a swanetše go ntšha bonyanyane, ka gobane mula-ntlo a nyalwe ka matla.

Dikgomo tše morediē.

Dikgomo tše moredie, tše we ba di fago morwa wa bona gore a tsee mosadi, ak di ka fase ga taolo ya batswadi ba mosangana ka gobane ke bona ba mo filego gore o swanetše gore a tsee mosadi ka tšona. Ke bona bawe ba nyakagore dikgomos tše we di swanetše go

tsea moredi wa mokete, yowe e tlatlago yaba mosadi wa morwa wa bona.

Ke bona batswadi ba mosogana ba swanetsego go boloka dikgomo tšewe ba filego morwa wa bona, di tlhokonela ke bona batswadi. Le ge di tswa ba yo nyala, ke bona batswadi ba di ntshang, morwa wa bona o tla fo bona fela ge mosadi a goroga. Ke yena yowe a ka mo laolago. Dikgomo tša go ſala di matsogong a batswadi ba gagwe.

73

Dilwana tše dingwe tša yowe moredi wa bona, ke tša bona, tše dingwe ke tsa mmago kgarebe, tse dingwe tsa papage. Tsewe ba ka no di sumisa ka mokgwa o ba ka kgonago. Bjale ka dipudi tsa melomo ya batswadi le kobo ya bosego le patsi, le dilwana tše dingwe.

Ge ba ka re ba sa file morwa wa bona dikgomo tša go mo tšeisá mosadi, bjale ba re ba sešu bae go mo nyala mosadi a imiša mosadi wa yo mong, ba ntsha dikgomo tsela ba mo filego ba lefa le molato. Ka morago ga mo ba lifile molato owe, ba tla phakiša kapela gore dikgomo ti fete.

Ge mmago mosogana a ka hwa, monyalo wa moredi o a mogela ke papago kgarebe. E be yena yowe a swanetše go tšeisá morwa wa gagwe. Ge e le gore o hwile a sena ngwana wa motlhankana, dilo tsewe di nyalago moredi wa gagwe o swanetše go di tsea.

74

Ge e le monna wa tlhôkômélô, o swanetše go tsea dikgomo a tsee mosadi ka tšôna. Banna ba go tlhoka tlhôkômélô, a ſegela motlhologadi yò mongwe, ke moka o nyaka go ja nae. Ba leloko ba tla leka ka maatla go mokgalemela, fela a tlhoka go ba kwa ba mo homolêla o tla di bona. Moredi wa gagwe a tlhala di tla bona ke yena a le noši.

Motlhologadi ke phoka, o koloba e sa le gosasa letšatši la tlhaba e a ologa. Ke gore motlhang a bona gore o feletše a o sa na selo wa go raka a tšeana le yo mongwe. Ga go na mowe o swanetsego go bega ditaba gona, ka gobane a se mosadi wa gago. E ſita le ge e le motlhologadi wa leloko la geno.

Ge bedi ga bona ba hwile papago le mmago, yaba morwa wa gagwe, o gona. Ge kgaitseidi ya gagwe e nyadiwa, dilo tsewe tsa go nyala ke tsa kgaitseidi ya kgarebe. Le ge rangwane a le gona a ka se ke a di laola, goba go hwile rangwane go ſetſe ramogolo, a ka se ke a di laola.

Kganetšô.

75

Taba kgolo, o swanetse go ganetša mosogana ge a nyaka go bapala ka tsona, a dire gore a tsee mosadi, le yena mosogana ga go na sewe a ka sedirago kantle le gore a botse ramogolo wa gagwe. Ge a nyaka go tlhaba kgomo ramogolo wa gagwe a gana a ka se ke a e tlhaba.

Batswadi ba hwile ba le bja le ba sena ngwana wa motlhankana, yaba nqwanabo monna o gona, ke yena yowe a swanetšego go amogela dilo tsa monyalo, empa a swanela gore a di itse, taba kgolo ge a tla kwana le malome wa kgarebe o swanetse go tsosa lapa lewe ka go tsea mosadi, lewe motswi wa dikgomo a tla tlago a tsena ka ga lona.

76

Ge mosetsana ba ile ba se ke ba mo tlhokomela a ya ga malome wa gagwe go lelwa botlogolo, a ba a losiwa a le mowe. Ba tsibisa ba leloko la papago mothepa gore re bona m'wa mokete, o re o nyaka moredi wa lena. Ge go se na le yowe di mo lebanego, ga ba di tsee, ba botsa malome wa mothepa gore a di boloke. Le dikgomo tsa go nyala di tla bolokwa ke malome wa gagwe. Di tla dula mowe go fitlhela mothepa a botsa malome wa gagwe gore ke nyaka mogadibô wa ka.

Malome.

Malome wa mothepa, o swanetše go tšebeisa ba leloko la bo papage. Ge bakgobakane a ba botsa gore moredi wa lena o re o nyaka mamuwi, ke gore mogadibô wa gagwe. Ba swanetse go dumelana nae, ke moka yena ka nosi a lose kgarebe ewe a e nyakago. Mosogana goba yo mongwe wa leloko o tla dula nae, ba dira bana ka go riale mowe ke gore x lapa la bahu le tsugile.

Ge ba ntsha dikgomo tšewe dia go nyala, ba swanetse go fa

malome wa kgarebe kgomo ya maledi. Ke kabelo ewe malome wa mothepa a e hwetsanago.

77

Ba ga malo e wa gagwe, baka se ke ba dula le mosadi wa motlogolo wa bona. Mogadibo wa gagwe, o beka mogadibo wa gagwe, a mo agela ngwako kantle ga legora la motse wa bona. Mogona le leloko yowe a ka tlhokomelago mosadi, o swanetše go mo agela ngwakô. Ga go na lapa lewe a ka bekelwago ka ga lona, ba swanetse go mmekela ka lapeng la mogadibô wa gagwe.

Go bjale ka ge monna a ka hwa mosadi wa gagwe a tšofetše, a sena ngwanawa motlhankana, moredi wa gagwe a bikilwe.

Mokgekolo o swanetse go tloga a e ga mokgonyana wa gagwe go dula le moredi wa gagwe. Ka go riale mowe ge mokgekolo a yo hwa matsogong a moredi wa gagwe dilo ka moka tsa m age di swanetše go laola ke yêna.

Mosadi yo mongwe a ka se ke a kgona go lota mosadi yo mongwe. Ke mokgwa owe a swanetsego go dula ga moredi wa gagwe.

78

Ge mosadi a ka hwa a sia dikgomo le dipudi le dinku le dibjana tsa lapa. ana le barwa goba ba babedi. Leruo lewe ba swanetse go a bagana, fela ge e le dibjana tsa lapa ke tsa lekgothwane. Baredi ba gage, ba tla fitlha ba tše a dingwe tse di salago ke moka ke ditlhapo tsa lekgothwane. Lekgothwane ke mokotlelo wa mokgekolo. O ka bona ge ba ka rogana yo mongwe a aga motse wa gagwe theko, mokgekolo o tla ya a dula le lekgothwane. Le ge a ka mo tswenya bjang le bjang o tla tloga a e ga mogolo go dula matsatsi a se makae, a gomele ga lekgothwane.

Ge mosadi a ka hwa, e le gore o šetše a tšeisitše mogolo wa gagwe, dikgomo tša go tšeisa lekgothwane di se gona. Mogolo wa gagô, ge a ka ba le ngwana wa mosetsana, motlhang a nyalwago, o tla di fa moratho wa gagwe gore a tše mosadi ka tšona,

Tema ya 6 tiso ya monyalo.

Ka tiso ya monyalo, ka morago ga mo bakgonyana ba šetše

ba nyetše, lenyalo ke yona tiso e kgolo, motho yo mongwe a kgone go tsena.

Batho ba bangwe ge ba ile ba nyala kgarebe, ke moka ka morago ga mo ba re, ba re, batho bala ke baloi, ba boetsa maoto a bona morago. Le ge e le gore mmago bona wa utswa, goba bolwitši.

79

Mphuru o ile a nyala mosadi ga Maleša, a ba a beka mosadi, ka morago a bona mekgwa ya batswadi ba mosadi, a thoma go tlogêla mosadi wa gagwe, a ya a dula makgoweng, ge a boy a makgoweng o be a sa nyake go tsena ka lapeng la mosadi wa gagwe.

Mosadi a lemoga gore monna a monyake, ke moka a tloga a ya a dula ga gabo. Monna a se ke a mo lata. Monna o be a tshaba boloi bja makgolo wa gagwe gamogo le bosaedi. Mosadi yowe a se ke a ba le mong, monna a šitwa go rera dikgomo tša gagwe, ka gobane mosadi wa gagwe o dutši lapeng la mmagé. Ka gobane ge a ka re ke nyaka monyalo wa ka ba tla mo šupa mosadi wa gagwe.

80

Tsel a ngwe ewe e šitišago mokgonyana go kwa gore mosadi wa gagwe o kwana le mosogana yo mongwe. Mowe mokgonyana a ka se ke a nyaka dikgomo tša gage, o tla homola go fitlhêla, mosogana yowe a kwanago nae, a tshaba le mothepa.

Le ge a ile a kwa gore mosadi wa gagwe o tshabile le mosogana gyo mongwe a ka se ke a kitimela gore ba mo fe dikgomo tša gagwe. O tla letela ge ba ga makgolo wa gagwe ba re, go yena a e kgopolêle. Ke tšatši lewe a tlilo nyakago dilo tša gagwe ka moka.

Mokgwa wa go dira gore mosadi a go tlhale ge o šetše o mmikile. Makeagane Môla, o ile a tsea mosadi wa gagwe bokguga. Monna a ba le lerobo, a sa nyake gore mosadi wa gagwe a bolabudišane le batho, mosadi goba monna. Ge a ka bona yo mongwe a volavola nae, kgopolo e go gopolela theko. Ke moka ka mabanyana o tia mosadi.

81

Ge mosadi a ile nokeng, ge a tšo boyo o mitšetša ka ngwakong, o kwadisa mosadi go bona gore naa o be a se na monna yo mongwe. Goba o ile dikgoneng molao ke ona, le ge a ile kantle molao ke ona. Mosadi a bona matlhomola, a tlhala monna a tšhaba le monna yo mongwe. Monna yowe a go tshaba nae, a nyala ba fa mola dikgomo tša gagwe.

Lerobo ga le fele.

Mola a goma a tsea mosadi yo mongwe. Mosadi yowe o tlide a modira bjale ka yola wa pele, mosadi yowe le yena a sitwa go kgotlella mokgwa wa mohuta owe, ke moka le yena a tlhala. A goma a ya a gapa dikgomo tsa gagwe. Monna a ka se ke a phela ka ntle le mosadi a re o kgetha motlabo ke moka ba tsoga ba di tseba ka baka la gore a ema le mosadi goba monna yo mongwe ke moka ke molato. Basadi ba motlhalefa ka moka ba sesa mo dumela.

82

Mola a ya a loša kgarebe tšokwe, a kwana nae, batswadi ba kgarebe le bona ba dumela. Ke moka Mola a ya a nyala. Ka morago a ya bogweng, bjale ka ge e le monna, a leka ka maatla gore o nyaka go robala le mothepa wa gana. Makgolo wa gagwe a kwa gore moredi wa gagwe wa lla a re robalang ke bosegoo.

Ka moswana Mola ga tšama a sepela mo bathong o tšama a epa makgolo wa gage Phethedi. O re ke ile ke raloka le mosadi wa ka ke moka phethedi bja ra moredie gore o se ke wa mo tomolêla mogwete.

Go loma.

Batho ge ba ekwa ka mokgwa owe Mola a bolelang ka g ona, ke moka ba ya ba botša makgolo wa Mola. Ba ba ba loma le moredi a gage, gore motho yola a se motho re kwile tša gagwe. Mosetsana a thoma go tlhanoga a tshaba le mosogana yo mongwe.

Papagage, a leka ka maatla gore moredi wa gagwe a boe a e monneng wa gagwe wa pele, mesetsana a gana. Ke moka a ra

mokgonyana yo moswa gore a nyala, ke moka a bitša Mōla, a mo fa mesebjana ya gagwe.

Mosebjana ~~ewe~~ ya gagwe a baka ba mo fa ka moka, ka baka la gore o ile a ba fa ka ntle le botlhakse, ditaba tša bea tsa ya kgorong ga Sepeke Lewele.

83

Kgorong.

Mowe kgorong Mola o ile a ya a le nosi, ka gobane batswadi ba Mola ba hwile bedi ga bona, bjale ngwana wa motlhankana ka lapeng la ~~umage~~ ke yena a e noši. Bjale ba leloko la gabu ba tenne ke mekgwa ya Makeagane. Le mowe kgorong diliš tšewe a tšaka tša tšwa ka baka la go tlhoka ditlhakse. Ke moka Mola a loba a etla mowe.

Mola a thoma go lla ka kosa ya go epella Phethedi le Sepeke. O rile ge a fitlhile gae, a hwetsana e le gore gona le bjalwa, ga ~~kgaitšedi~~ ya gagwe. Ka morago ga mo a nwele, a thoma go epella koša ewe ya gagwe.

Koša, o re, a uwi le le tsa makatsa le ba gobandi ba mošala nthago mowe a bolabolago. O opela a bina basadi ba tia magofisi.

1. Motlhabendi, a wi lele tša makatša,

2 Bagobendi a wilele tša mo makatša.

1A Segodi ba bolaille 2A Segodi ba bolaile,

1B leba šala o buša, 2B leba šala o buša.

84

1C Phethedi o lle nkvana tšaka 2C Phethedi o lle nkvana tša gwe.
1d. Le è le botše Phethedi le Sepeke, a wilele di makatšitše, a wilele di makatšitše, 1E. ba nthobile mokolo ke šitwa le go nwa metši, 2E. Ba mo robile mokolo o šitwa le go nwa metsi. If ke šika šika le noka ke bjale ka masianoke. Bjale bjale a tlhabakanya diema ka mokgwa o a ka kgonago.

Lerobo a le na motse, Mola a lelwe o rira ka kgole, o bile o tsofetse a dutsi lapeng la kgaitseidi ya gagwe. Ka baka la lerobo la gagwem, mo nageng e ga go na mosadi yo a ka motseago ka baka la lerobo la gagwe.

Bakgonyana a ba na molaô wa go gane kgarebe, ka baka la gore ba ka se ke ba kgora polelo ya go nyaka dilo tsa bona. Go bjale ka yona kgarebe e ka se ke ya fore mosogana a ke mo nyake kantle le gore a forane le yo mongwe. Ka baka la gore ke sefebi le ena mosadi ge e le sefebi.

Go ima ga kgarebe.

85

Ge kgarebe, e ka ima e sesu e bikiwe batswadi ba kgarebe ba swanetse go sekisa moredi wa bona, gore o imisitse ke mang, a bolele monna yowe a mo imisitsego, ke moka batswadi ba romele sebaka ga bo lesogana go botsa t batlwadi ba lesogana, gore re k.a ngwana we rena o re o sintse ke ngwana wa lena, ke moka le bona ba butsise morwa wa bona, ge a dumela ba tla fetola sebaka gore sepela re di kwile.

Batswadi ba kgarebe ba nwetsane nnete. Ke moka ba romo sebaka ga bakgonyana go ba tsibisa gore mosadi wa bona o sintše o re o sintse ke mokete. Ba lifisa setlholtlolo sewe, bakgekolo ba dira gore ba bikise mosadi ba mikisa ka bjalwa, o bikisa ke bakgekolo. Ba mo isa ka g kgomo ya go ntsha ke batswadi ba moima ke a go alola legogo.

Go gana, ka molao wa sesotho, mosogana ge a setse a nyetse mosadi ka morago a re a mo nyake, o nyaka dikgomo tsa gagwe. Molao a o du elane le taba ewe. Bakgonyana ba swanetse go loba dilo tsa bona.

86

Go tshaba ga batswadi ba mothepa, ka go bona gore go tlhwa o e ya le dikgoro go a tswenya, le gore dilo tsa batho dia bolaya, a ka mo fa dilo tsa gagwe. Le gona go mo fa ke ge a bona gore yo mongwe o tsea mosadi o setše a mo nyetše. Le ge o ukwile gore ba ga makgolo wa gago ke baloi, mokgonyana a swanela go sepona-gatsa gore wa tlhala, ka go bolabola ka molomo.

Go setshabe lehu, batho ba bangwe ge bakgonyana ba ka nyala moredi wa bona ka morago a re a ke sa mo nyaka, ba gana go mo fa dikgomo tsewe a go nyala ka tšöna. Mokgonyana le ge a ka ya

kgorong baka se ke ba mo dumela, le kgotla le tla motsa gore mosadi wa gago šo, motšee, a tlhala o karego o tsea ke yo mongwe.

Dingaka.

Le ge go ka hwa motho motseng, ke moka beng ba motse ba tswa ba ya dingakeng ditaola tša ya tša tia makgolo wa mokgonyana. Mowe go na le botlhata bjo bo tiilego gore makgolo wa bona wa loya empa mokgonyana ,a swanela go tlhanogela mosadi wa gagwe.

87

Tswa ya 7 lefu go ba babadi la kgolofalo.

Ge monna a ka nyala mothepa, bjale ka morago ga monyalo owe wa gagwe, mothepa a ba setlaela sa ditlaela. Yowe motho a sa kwane nae ka dipolelo, mo motho a bolabola nae, a no fetola ka mokgwa o a kgonago, motlhomong a se ke a go fetola. Ke tswanelo ya gore mosogana a se ke a mo tšeа empa ba swanetše go mo supa mosetšana yo mongwe.

Mokaola, ge yo mongwe wa bona a ka dira tsela ewe ya bokaola, bokaola kudu bo dira ke monna, mosadi ge monna wa gagwe a sa phela a ka se ke a dira bokaola, o fo dira bofebi fela. Ka go riale mowe monna a ka se ke a mo tlhala, bofebi ke molao wa bagologolo. Le yena monna a ka se ke a tlhala mosadi ka baka la bofebi. Monna o swanetse go swara monna a mo lifiša.

88

Botlhanya, mowe re hwetsana seema se serego ga le dume le tšwa ntšhong, goba ngwana wa tadi re mona ka mmala. Ka go riale mowe ke gore o tla hwetsana e le gore batswadi ba gagwe o tla hwetsana yo mongwe wa bona e le letlhanya. Mosogana yowe o ile mowe a di bona, a ka se ke a kgonago mo tlhala, e fela o tsentšhitše maoto ka magapeng.

Batswadi mo gongwe o tla hwetsana ba mutsitse gore felo fawe a wa swanela go tsea mosadi, ka baka la gore batswadi ba gagwe ke matlhanya. Yena ka nosi mosogana o ile a re wa mo nyaka, a di bone. Ntwana a lela naka ya mokhura ba setlha ba mofa.

Lephēra.

Ge mosetsana a ka re a nyadiwile ka morago a ba le bolwetši bja lephera, ena taba ke e kgolo, ka gobane bolwetsi bjo a topa lefokeng, o bo tsere mothong. Motho yowe a mo filego bolwetsi bjo, o swanetse go napa a mo tšeа. Ge a sa nyake go mo tsea gona, ngaka e we e mo alafago e swanetse go alafa le monna wa gage, go direla gore motlhāng, monna a batagana le mosadi a se ke a tswa bolwetši.

Segole, ena ke taba e mosadi yo a ſetšego a nyadilwe, a ka se ke a kgona go tlhala goba mosogana ge a ile a golofala, mosadi le yena a ka se ke a tlhala. Ga dira ka kgole ke bogole bjowe bo motlhagetsegoo ka kotse. Ge motho wa segole a fitlha ka gae, o tla kwa bakgalabje ba mo reta ka gore segole ke sa bokgomo se tlhotsa se boyo motseng. Ga go na motho yo a ka sepelang a peputse yo mongwe. Go bjale ka ge motho a ka tlogela ke setho sesengwe, goba a latlhēglwa ke letlhō. Ga go na tlhalo tabeng ya mohuta owe.

Go thibala ditsebe, mosadi goba monna, ga go na tlhalo tabe ewe, ka gobane motlhāng mosogana a isago mabotao ba butšiša mosetsana gore ke nnete wa mo rat, a dumēla, ke moka ba mutšiša diputsiso, tsa gore wa mona gore a se segole, bjale motho o ſika le dikotse, ge a ka ripega leoto goba letsogo, a o ka se ke wa tlhanoga, ke moka a dumēla. Bjale yo mongwe a ka tlhagela ke bogole a ka se ke a kgona go tlhanogela kano ya gagwe. Goba mosogana le ge e le kfarebe, a ka se ke a kgona go tlhanoga, ge yo mongwe wa bona a ile a fousala.

Sethoto (Setlaela), ke gore ge e le setlaela sa bathong wa tsea mosadi, ka gobane batswadi ba tla motsa gore o ka se ke wa sepela o mo peputse. Makgapa, ge batswadi ba sesu ba amogela dikgomo, ba bona gore motho yowe a tseago moredi wa bona ke makgapa a ba mo dumele.

Batswadi.

91

Bjale ka se go tsebiwa gore, motho o be a ſupa ke batswadi mowe a swanetsegoo go tsea mosadi. Ka goriale mowe batswadi ba makgapa ba ka se ke ba tlhaloša gore ngwana wa bona ke makgapa. Batswadi ba mosetsana ba swanetse go nyakišiša gabotse go tseba gore mosogana yowe a tseago ngwana wa bona ke wa mohuta mang. Ge ba ile ba kwa gabotse gore ke makgapa, ba ka se ke ba dumela gore ngwana wa bbona a tsee ke motho wa mohuta owe.

Thibela malwetsi.

Ke bolela seema sena sa thibela malwetsi e phala kalafo, ka baka la gore mosogana, a ka tloga a ya makgoweng ge a le mowe ke moka a tswa bolweti, e le gore o tlugile a nyetse mothepa. Sa go hwetsana o eme sako a lena bo tlogelo, mosogana ge a boy a makgoweng a boy a le bolwetsi, bjale ka tšhofeli. Mosetsana a ka fo tlhanoga. Gona le ba bangwe ba ya go ba tshepile fela gore ba tla mo tlhabela gore bolwetsi bja se ke bja mo tšwa. Bongata a ba kwane le taba ya mohuta owe, ba tlhanoga.

92

Batswadi ba mothepa, go kgaola ditshele, ba swanetše go mo fa dikgomo tša gage. Mosadi yo a tla go mo tsea o tla tsea o tla tsea kgole, mowe le ka o tec, a sa tsebegoo bolwetsi bja gage.

Ge mosogana yowe a tseago kgarebe a ka hwa a ſešu a beka mosadi yowe a ſetsegoo a mo nyetše. Lehu a le tlhadiwei, batswadi ba gage ba tla ſala ba meka. Ge mohu a na le ngwanabo o tla ſala a dula le yowe ngwanabo, le ge e le motho yo mongwe wa leloko goba motho o ſele ge a se na ngwanabo.

END s 828

H. M. Mohlabe,

2b

Bethany Mission,

P. O. Trichardtsdal

24 - 11 - 1948.

NIE volledig NIE.
M. 6/2/89.

Tema ya 3.

Go bula lešaka le mothek&.

Dikgomo ge di tswa di a go nyala, di a ka morago ga mo batswadi ba mosetsana le mosogana ba kwane. Ka morago ga mabots& le bjalwa bja tlhaana bo ile go bitsa dikgomo.

Ka morago ga mo ba nwele bjalwa bja tlhaana, batswadi ba lesogana ba bitsana ba leloko ke moka ba bala dikgomo tsewe di swanet&ego go nyala. Ka tsatsi lewe ba swanet&e go tlhalošetsa ba leloko kamoka dil& t&e di kilego ts&a ya pele, bona ba sa di tsebe. Dikgomo di kgone di etswa di eya go nyala.

Mothepa o nyadiwa pele ga gore a bekiwe a sale lapeng la mmage. Bjale ka ge ke tlhalusit&e gore mmago mothepa o dira bjalwa bja tlhaana, ke gore ke bja go bitsa dikgomo. Le ga e sale yo monyana ba mo nyala, empa baph&pedi ba ka seke ba ph&ph&ela ka matla, gore banyadi ba mo fet&e go nyala, ka gobane ngwana wa bona e sale yo monyana.

Go nyala yo monyana ba ntsha dikgomo t&e di tshelelagoe goba t&e di phathago monwana e medi go lukile, ba re morwa mokete o šošet&e mot&hidi wa gagwe. Yo mongwe le yo mongwe a dule a tsibile gore mot&hidi & ke wa mokete. Motho yo a u fulago wa leba.

Ditsela ts&a go nyala, ke gore tsela ya pele ke e e tlhalusut&wego ka mona matlakaleng a ka godimu. Ewe makgolo wa mokgonyana a dirago bjalwa a ya a bitsa dikgomo ga mokgonyana, bjalwa bjowe ba bu bitsago gore ke bjalwa bja tlhaana.

K 34 / 82

2

2 Mokgwa wa bobedi, mokgonyana ge a bôna gore ba ga Makgolo wa gagwe a ba phakiši go tlisa bjala bja tlhaana, o fo phakiša, ka go roma batho gore ba yo nyala. Fela ka gobane a ba mmitsa gore a tle go nyala, o swanetse go ntsha dikgomo tsá motheko wa motho. Ka gore yêna ka nosi o bone gore dikgomo tsá gagwe ke tse dintsi di a mo tshwenya.

3 Tsela e nngwe ya go nyala, ke ge mosetsana a ile a losa ke yo mongwe, bjale yo mongwe monna a fitlha a kwana le mosetsana, ke moka a ba a mo tshabiša ka ntle le tumelanö ya batswadi ba mothepe. Le gona taba ya mohuta o kgale e be e sa diriwi, di diriwa mabaka a naa a sekgowa, ka gore ngwana o ya mowe go ratago pelo ya gagwe.

Mmakapela o baka a e swere, ka gobane o mo tshabisitse ka ntle le tumelanö ya batswadi, motshabiši o a ya a fitlha mosetsana go motho yo mongwe, e seng go kgaitse di ya gagwe, ka gobane o tseba gore ba swanetse go nyakella gona. Go kgaitse di ya gagwe yowe a swanetse gore kgomo tsá go tswa yêna di swanetse go mo tseiša mosadi, o fo ya fela ka go mmege gore ke dirile molato, ke tshabisitse ngwana wa mokete.

4 Pegö ewe ya go bega kgaitse di ya gagwe e isa ke batswadi ba mosogana, ka gobane mosogana o re go tshabiša mothepe, a roma motho yowe, a tshabiseditsego ga gagwe, gore a yo tsibiša batswadi ba gagwe pele ga gore batho ba bee ba tsebe.

Mong wa motse ke moka o ya batswading ba mosogana, o fitlha wa ba botša gore ke bôna ngwana wa lena kowa gae gaka, o na le ngwana wa mokete, o re o nyaka go mo tsea. O itsé ke tle ke le tsibise; re di kwile efela ngwana o re diretsé molato, nkabe a bone ngwana yowe a sa beeletswago, a tsee yêna, lehono ke molato.

Batswadi ba mosogana ba bitsa ba leloko ke moka ba ba tsibiša taba e, ke gona ba kgonago ba romela motho go tsibiša mammuwi wa dikgomo (ke gore kgaitse di ya mosogana). Le yêna o

4 bega ba bogadi, ke moka ge ba na le kgomo ba ntšha ba leboga taba ewe.

Batswadi ba mosogana ba kgora ba roma sebaka sa go tsibisa batswadi ba mothepe gore nyakelang ka mono, ba ba tsibisa ka kgomo ela ya go tswa ga kgaitšedi ya mosogana.

5 Batswadi ba mothepe ba tla galefa ka mokwa o ba ka kgonago, mowe ba swanetsé go tsea mapara le melamo, ba šala sebaka nthago, ge e le sebaka sôna se tla tloga se tshaba. Ge ba fitlha ba tla bolabola ka bogale, gore re nyaka ngwana wa rena, balebi a ba ke ba galefa, ba tla no homola, go fitlhela batswadi ba mothepe ba tloga.

Le bona ba tla re go fitlha gae, ke moka ba bitsa ba leloko la gabu go ba botša taba e. Ge ba kwana le batswadi ba mosogana ba tla roma sa bona sebaka sa gore sepela o ba botše ngwana wa rena o be a tseiwa, re llê dilô tsa ga mokete tse dintši, a ba nyarele re ba bone. Ke moka sebaka so fitlhetsa mantšu ga batswadi ba lesogana.

6 Ke moka batswadi ba mosogana ba roma batho go nyala. Go nyala ga go tlhadiša go a baba, ga go rate gore ge motho a tlhadiša mosadi wa monna yo mongwe e be e le gore ke tshuwana, ka gobane o nyala go fitisa mosadi wa go se tlhadišwe, le gona ga go ratega gore ba be ba phophela, go rata gore la fo fitlha la tshela la fetša motheke wa motho, ba šala ba phophela tsa go lefa motlhadišwa. Ke yôna tsela e ngwe ya go nyala.

Ka go amogela dikgomo tsewe tsa mokgonyana yo moswa, ke gore ke moka mokgonyana o amogetswe, go šetše fela ge a raka mokgonyana wa pele, bokgonyana bo šale naš.

Batswadi ba mosetsana ba roma sebaka go tsibisa mokgonyana wa pele gore a ikgopolèle. Ke moka ba fetola sebaka gore sepela o ba botše re di kwile, re sa botša bagesu, ka tšatši la gore ke rena bawe re a tla. Ke moka a ya a ba botša le bona ba tla roma sebaka ga mokgonyana yo moswa gore ka tšatši la gore ba

6 a tla ka go riale mowe o swanetše gore o tle o bone dikgomo
tša ga di feta.

Kopano

7 Ka letšatši lewe la go fa motlhadiwa dikgomo tša gagwe,
ge ba kopane kamoka, ke moka ba bala dikgomo le dilwana tša
bona tšewe di ilego tša tla. Ba bala ba le bjale ba dutši ka
moragō ga kgōrō, mokgonyana yo moswa yēna o tamile ka ngwakong
wa makgolo wa gagē le mosadi wa gagē, ba tla fo mmotša gore ba
gapile kgomo tša gore. Ge a gapile dilō tša gagwe, ke moka o
mo fentše, bogwē ke bja gagwe.

Batswadi ba mosogana, ge ba bona gore mokgonyana a tle go
nyala kapela, ele gore bjålwa ba tlhaana bo ile, ba roma sebaka
gore sepela o ba botše sebara sa bona o godile o nyaka go
beeletša wa gagwe mosadi. Ke mowe ba ya go ba dira gore
mokgonyana a phakiše go tla go nyala, ba dirēla gore di re go
tsena ba di fitišetše bogweng bja morwa wa bona.

Go šošela motšhidi, ke gore mokgonyana a ana dikgomo tša
go lekana motheke wa mosadi. Ka go riale mowe ka gobane
makgolo wa bona o nyaka go tšama a kolota dikgomo tša go rēra
melato ya gagwe, ba swanetše go iša bonyanyana bjowe ba nago
nabjo, ba tla fo šala ba fetšiša ka morago.

8 Bophoko, bophoko bo dira gore ngwana wa monna wa sephoko,
dikgomo tša go nyala moredi wa gagwe di no fellatong ya
batho. Mosetsana ge a sesu a lošiwa, ke moka papagē a dira
molato, ele gore a na dikgomo. Monna o tšama a kwatamisa
letolo, ke moka ba mo fa dikgomo tšewe a di nyakago go lefa
molato owe wa gagwe. Tšatsi le lengwe le le lengwe, ge a
dirile molato o ya a kolota ka baka la letolo la morediē go
fitlhēla ba fetša motheke wa mosadi. Ke yōna nyalo e ngwe ya
bone.

Mmago ngwana gamogö le moredi wa gagë pelo tsa bona di botlhoko, ka gobane dikgomo tsa go nyala moredi wa gagwe di fi olelwa ke ba lefoka. Mmagë o kaone ka gobane dikgomo tsa go nyala yëna di ile tsa ba le mogadibö. Madimabe ana le mothepe ka baka la gore a na mogadibö wa gagwe.

Tlala, tlala le ñna e dira gore motho a tseiwe, ka gobane o ka se ke wa lesetsa bana ba gago ba sitëga. Papago bana o tsama a k watamisa letolo, gc bawe ba nago le dikgomo.

Bobodu, ge batswadi ba mosetsana e le dibodu, ngwaga o mongwe le o mongwe ka moka ba tla kolota go fitlhëla mowe a ka sitago go lefa, mafelo ba swanetse go tsea moredi wa mokoloti (Letolo) ka gobane dikgomo tsa gagwe di feditsé mothepe wa mosadi.

Ba leloko.

Ba leloko, motlheng owe mokgonyana a tlagö go phetha molaö wa go nyala, ba tla fo kwa a bala dikgomo tse ba setsego ba di amogetse ka baka la molato wa bona. Monyadi o tla no ntsha bonyannyane bja go fetsisa mowe go setsego. Ke tsela e ngwe ya go nyala. Go madimabe ngwanana ya nyalwago ka mokgwa o, ka baka la gore a ka se be le mogadibö.

Go se kgodiše ba ga makgolo wa gagwe, ke motho yo a nyalago ka dikgomonyana, a se ke a fetsa setlhano. Batswadi ba mosetsana ba ka fo dira gore moredi a bona a tlhale mosogana, ka gobane a na dikgomo tsa go nyala. Ba no fëla ba bolabola gore mokgonyana wa mohuta ñ o tshela tshego ka lapeng. Ka goriale mowe le yëna o tla ba a kwa ka mokgwa owe batswadi ba bolabolago ka ñna. Monyadi ge a na le dikgomo o swanetse go nyala, ba ga makgolo wa gagwe ba ka se ke ba ba le pelaëlo, mosadi wa bona a ka se ke a tlhala.

K34/82

10

Seêma sena sa gore monyala ka pedi o nyala wa gagwe. Ke gore mowe o tla hwet ana gore ba t e lanel ba kwana. Ka baka lewe la go ratana ga ba t e lanel gona o swanet e go t ea moredi wa bona ba re ke ngwana wa rena o tla ba a re got ets a moll .

Ke bawe o bonago ba etla ba f ela ka dikgomo t a moredi wa gagwe.

Go t habisa, mosogana a ka nt ha mabot o a ba a nyala ka dikgomo t a go se fet e motheko wa mosadi. A b na gore t ewe makgolo wa gagwe a di nyakago gore a kgone a mo fa mosadi a ka se ke a di b na. Mosogana o leka ka maatla gore a kwane le mosets ana, o dir ela gore ge ba kwane a t hababe na .

Mosogana ga kgone go ya bogweng, ge a ses u a nyala. Ka morago ga mo ba nyet e gona o kgona go ya, ka gobane o bona dikgomo t a gagwe ka mo di ilego. Ke gore o sepela metlhaleng ya dikgomo, ke mokgonyana. Ge a ses u a nyala a se mokgonyana, e no ba bogwera.

Mosogana o t habisa kgarebe ka morago ga mo a nyet e go set e t e dingwe. Ge a mo t habisit e, ba rom la sebaka ga makgolo wa bona gore nyakellang mono. Makgolo wa bona wa mosadi ke moka o  ala sebaka ka morago go phupha matlala. Ba swanet e go nt ha kgomo ba rake makgolo wa bona ka y na, ke moka makgolo wa bona wa goma.

Mosogana o t habisit e mosetsana a sess u a fet a go nyala. Ba ga makgolo wa gagwe ge ba nyaka dikgomo t a bona, ba swanet e go dira bjalwa, ke moka ba rome batho gore sepelang lo re but iset a dikgomo t a rena, ngwana wa rena a ka se ke a fo apea le dikgomo. Barumiwa ba yo fitlha ba bol la lent u lewe. Ke gore ke molato, ba tla ba fetola gore sepelang le ba bot e re di kwile. Ke moka bona ba tla  ala ba kolota dikgomo ba yo fa ba ga makgolo wa bona. Ke y na tsela ya go rera dikgomo ga mokgonyana kantle le go ya kgorong.

12

K 34/82

7

12

Bošuwana, ge mosogana e le tšuwana a se na selo, tša na tšela a go iša pele ya ba ke moka. Ge ba ile ba dira bjälwa bjöwe bja go rëra dikgomo, dikgomo tša tlhoka, a ba tlhalošetsa gore ke no kgona go dira molato sa bobedi a ke naso. Llang ge ke phela ba ga makgolo ke tla le berekëla. Ba ga makgolo wa gagwe ba se ke ba mo iša kgorong, o tla ba moredi wa bona a ba le ngwana wa mosetsana ba ntšha dikgomo tša ya go fetšisa mmagé.

13

Ge makgolo wa gagwe a ka re a rëra dikgomo tša go fetšisa moredi wa gagwe mokgonyana a gopola gore ka gobane ke dutši naë ba ka se ke ba dira selo, a se ke a epea ka fase ga makgolo wa gagwe. Yëna le mosadi wa gagwe ba ka se ke ba phidišana gabotse.

Namane a e lebale mmago yëna, le ge le ratana bjang le bjang. Mosadi o tla fo thëma go dirëla monna mekgwa, mowe monna a bago a kwata a tia mosadi, ke moka mosadi a tloga a ya gagabo, ba gabu ba tla motsa gore a dulë.

Monna o swanetše go nyakëla mosadi wa gagwe, ge a ile a kwella gore mosadi o ka gagabo, monna a ka se ke a ya a tsena ka motseng wa makgolo wa gagwe. O tla goma a boëla gae, ke moka a fitlha a romëla motho gore sepela o mputšisetsa ba ga makgolo gore mosadi waka a gëna kowa gagabo.

Sebaka se tla ya, ke moka sa fitlha sa butšisa, ba tla mo fetola ka gore so, fëla a re nyake go tseba ka ntwa ya bona, re nyaka gore a re fe dikgomo tša rena a tsee mosadi wa gagwe. Go seng bjalé a re robe, re tla dula naë.

14

Mokgonyana o tla leka ka maatla go nyakëla dikgomo a fë ba ga makgolo wa gagwe, ba kgone ba mo fa mosadi wa gagwe. Mekgwa ela a go ba a dira o ka se ke wa bona a sa dira ka gobane o file batswadi ba gagwe sewe ba go ba ba se belaëla.

14

Mokgwa wa gore batswadi ba mosadi ba ka motša gore a tlogèle monna a tše ke monna yo mongwe yowe a ka ba fago dikgomo, ga go direge ge mosadi a šetše a le bogadi. Di a ila ka segologolo mosadi wa matshegong a tlhadišwe. Matsatsí ano gôna go a dirêga, ge ba bona gore mokgonyana a na selo, gona ba kguna go tlhotlhêletsá moredi wa bona gore a tlhanogê, a tše ke monna yo mongwe.

Batšeélani ba bangwe, kantle le gore o fetše go nyala moredi wa bona, ba ka se ke ba go bekêla mosadi. Le yêna moredi wa bona, mosogana a ka leka ka maatla gore a tshabiše, a ka se ke a dumêla. Ke gore o kwa ka mokgwa o batswadi ba gagwe ba bolelago ka ôna, ge ba mo laya gore a se ke a leka a tshaba.

15

Tema ya 2 Molao wa dilô tsa go nyala.

Dipudi le dinku

Dilô kamoka di swanetše go nyala, dilô tše bjale ka dipudi, dinku, dikgomo, matšepe, mabêle, naka la tlou, matsatsing á le ditshalete le dilwana tše dingwê. Ba re mogwe a fe o a nyala.

Mokgalabje yo mongwe wa ga Maseokoma o ile a tlhala ke mosadi. A rêra dithoto tsa gagwe kamoka, ba mo fa, mafelong a re ke ile ka bolaya lengangae laka ka le fa le swanetše go lefa le lona, ba ile ba le lefa ka tlhaana ya mabêle.

Lengangaa ke nonyana e ngwe e kgolo e ntsho, ya maoto a matelele e seng a matelele-lele, le na le molomo o mo telele bjale ka mašianoke. Nonyana ena ga se batho ba bantsí bawe ba jago, ke yôna ewe ba go ya ba ntsha tlhaana ya mabêle. Ke gore go bônagala gore selo se seng le se sengwe ba swanetše go se lefa sewe ba ilego ba fiwa ke mokgonyana.

16

Kgale dikgomo e be di sa tlala, dikgomo e be di ruiwa ke dikgoši. Kudu basadi e be ba nyala ka matšepe. Batho fêla e

- 16 be ba ruile dipudi le dinku, mosadi o ba a nyadiwa ka dipudi le dinku, ka tsôna a gorogê, ke gore a bikiwe.

Mowe nyalanong ya bona, masome a mabedi a dipudi le dinku tse phethago menwana e medi e be di no tsea motho. Goba masome a mararo le metsô ka godimu a dipudi, dinku le tsôna masome a mabedi. E be go le ka mokgwa owe, e le gore polelo ya bona ba re motho a fele. Ke gore le ge o ile wa beka mosadi, ba ga makgolo wa gago ba dira molato, ba dira bjälwa ba tilo kolota kgomo goba tse pedi, ba yo lefa molato wa bona.

Kgomo tsela makgolo a kolotilego, ke moka di tsene monyalong, ba ka se ke ba go fa tsôna. Le yêna mokgonyana a ka se ke a di rera. Tsela ya gore a di bone le yêna a dira molato, yaba ka nnete a na sa go lefa, o ya ga makgolo wa gagwe go kolota sa go lefa molato, empa yêna o swanetse gore ge a di bone, a gome a di boetsé ga makgolo wa gagwe.

- 17 Dikgomo tsena tsá go adima ke makgolo wa gagwe, di tla rera molato o mongwe. Ke gore mokgonyana ga yo ba le ngwana wa motlhankana, ge a mo iága malome wa gagê go tsea mosadi, ke tsatsí lewe di ago go badiwa mowe mothekong wa morwae.

Metlheng ya bolehono, dipudi le dinku, a di badiwi kudu mo nyalong, ka baka la gore dikgomo ke tse dintsi. Kudu dipudi di felegetsa dikgomo ge motho a ntsha dipudi tsá go bopa kgomo, o ntsha dipudi tse di phethago menwana e medi, mowe ba tla di bala gore ke kgomo. Dinku tsá go dira kgomo ke dinku tse nne. Ka dikgomo monyalo wa mosadi ke lesome la dikgomo, le kgomo ya tswetsí ewe e dirago lesome le tse pedi. Dipudi tsá go fetsa motheko wa mosadi masome a phethago monwana ka o tee le metso e e tsheletsego. Dinku masome a mane a a nago le dinku tse phethago menwana e medi. Basadi ba matsatsí á ba na le monyalo o mogolo.

Le gona basadi ba matsatsí, ge mosogana a se na selo, ba ka se ke ba go adima mosadi wa gago, kantle le gore o nyale o

18 fetše. Yowe o ka bonago ba mo adima, o tla hwetsana gore ke ba ga malome wa mosogana, motho fêla awa!

Matšepe: Matšepe kgale e be e le tsona dikgomo tsa gona, ka lesome la (malepe) metšepe motho o be a tsea mosadi. Kgoší ge e tsea mohumagadi lesome la matšepe le metsö e metlhano goba masome a mabedi. Ke gore mosadi ka dipudi tse di dirago lesome motho o be a tsea mosadi le mphiri le ona o be o nyala mosadi, o rwala ke makgolo wa mosadi, ge e le papage o fiwa magagane.

Nyalano ena ya matšepe, a se nyalano e ya goba e diriwa mo fêla, e be e diriwa matheko kamoka. Bo mabêlê mpolaë (dipôkôlô) e be di sa nyale mosadi ka baka la gore a di lewe.

Dijô tsa lebaka la tlala e kgolo, tlala ya matshona, ka lebaka lewe mabenkele a ba a sa tlala a ba a se makae. Go be go na le lebenkele mosola wa lepel le mapulaneng ga mamogolo, 19 le lengwe le le kgatsadire ga matshonanthabeng, le lengwe le le Molokwa. Batho ba phalla ba yo reka mabêlê mowe, empa e be ba fo tsâwa ba rwele ke disubana a tlura kudu.

Go bile gona le ditlhare tse dingwe tsewe ba di jago, ana ke maina a tsôna: mogamaka, mametsane, mekgopa ya dikgome, mago, makata, mabilo, dintlho, diphaya, ditlhatewa, ditsie, magapa le ditlouma. Bjale ka ge naga e ya gesu e na le dikenya tse dintsî batho a ba ka ba hwa kudu.

Mogamaka, ke motlhare wa diphephe tse bjale ka panana, bjale ôna ba o ja thito ya ôna kamoka, ba o ja botala. O mela godimu ga dithaba kudu ka maweng, mowe gonago le moru. Mametse le ôna ke motlhare o o melang merung, ba o ja makgata (dimati); kowa dithabing o enywa digwere tse bjale ka mophuroku. Mamati le digwere tsa ôna e be ba apea ke moka ba di ja. Mokgopa wa kgomo le ge e le wa kgale e be ba besa ke moka wa kgoropana, 20 ba si la ba koma buupi bja ôna, ke gore ge motho a enwa metsi a tla kgona go dula ka teng ga gagwe.

20

Dipola, e be ba di topela bjale ka marula ba a kgobakanya, ke moka ba di tshela ka pitseng, ba di soga ts'a ba tse di koto, ke moka ba kgaphola. Lehopje le letlhakwane ke merog'o, ba e apea, ke moka yare kowa e budule ba e setla ka lehudu ya kgona e lewa, ke buuswa yona ka nosi, motho o kgona go nwa metsi.

Dipaba, ke dil'o tse ba go ba ba di fula ke moka ba di phaphasha ba di enela ka metsing, ts'a re kowa di kolobile, ba di mona. Ditsie e bjale ka lesobo'sobo, e be ba katela buupinyana ka marago go yona, ke moka yo mongwe le yo mongwe o ja ka le tee go direla gore yo mongwe le yo mongwe a be le motsetanyana.

21

Dikenywa tse dingwe tse: mago, makata, mabilo, dintlho, diphaya, ditlhatswa, magapa le ditlouma ke meselo ya mosegare. Mago le makata ge motho a ile a ja ka maatla a lumisa ka teng. Setlhare sa ona ge motho a fitlha gae, basadi ba swanetse go apea morog'o wa mosiki le thepe ba je ona, ke gona motho a ka se keng a loma nka teng.

Mogaba, lesokgwa le marowa ke ditlhare tse dingwe ts'a go lewa, empa e be di mela Magakala. Moselong owe o be o lata ke masogana, ge ba ts'o boyo na, o mongwe ba isa ga makgolo wa bona le meselo e bjale ka mogamaka le mametse. Gore ba ga makgolo wa bona ba se ke ba sitega. Mokgonyana a fe wa nyala, ka go riale motlheng a yo nyala ge a ile a tlhaellwa a na taba, ba mo fa mosadi wa gagwe a beka.

Ka morago ga mowe gwa tlhaga tlala ya marap'o, tlala ena a yaka ya bolaya batho. Banna, basadi le bana e be ba tsama ba topela marap'o, ba isa lebenk'eleng, ke moka mong wa lebenk'el'e a ba rekela ka maupi. Gana mowe mosogana o fela a romela sesubana go fa mosadi wa gagwe gore a se ke a sitega.

22

Ge mothepa a ka tlhala dil'o tsewe ka moka mokgonyana o swanetse go di retra, ba ga makgolo wa gagwe ba swanetse go di lefa.

K34/82

12

22 Ka baka la phisō ewe e ilego ya ba ntshe, go kwagala gore dikenya wa tsewe di ngwadilwego ka mo godimo e be di hwetswana kgaufsi le dinoka. Tsa kgole le dinoka di be di omeletsé, ge motho a ija tsōna a thoma a e netša, gore di kōlōbhē a kgone go di ja.

Monna le ge a setsé a feditse go nyala, moselo owe a boyago naō o swanetse go fela a efa mosadi wa gagwe. O mongwe o ja le batswadi ba gagē. Le ge monna a bikile, makgolo wa gagwe o swanetse go mo fa, makgolo wa gagwe le yēna ge a ile a thopola, o fa bana ba gagwe kabēlō ya bona. Bana ba gagwe go bolēlwa ka mokgonyana wa gagwe le moredi wa gagwe.

23 Basedi ba ba goba ba eya ba sela ka mosola wa Lepelle, e be ba phela ka bothata, ka gobane e be go na le makgema ka mosola wa Lepelle. Motho o be a ka se ke a sepela a le noši, a sepela a e noši a tshale Lepelle, ba mo lašla mowe thabeng. Go be go na le sediba le ga lehono se sale gona, ba re ke sediba sa makgema. Ge motho a rogēla gore o ya go nwa metsi, ke moka bona ba laletsā ba mmōna. Ge a tsena sedibeng ke moka ba mo tata ba molaya. Lesaba le lentši le ile la fela felo fawe, ka baka la tlala, ba lemoga ba sepela e le ba bantsi, ke gore a ba kgone go le thōma.

Mokgonyana le ge a ile a thusa makgolo wa gagwe ka meselo, go nyala gōna o swanetse go nyala ka baka la gore a ka se ke a bala meselo, ka gore a ba tlhalane. Ka mokgwa owe mokgonyana a go thusa makgolo wa gagē, makgolo wa gagwe o tla mo tshepa a re ke na le ngwana, o tla ja tsa moseš go iša go sa felego, go fela ga tsōna ke lehu.

24 Dithorwana, bawe ba nago le dithorwana tsewe metlheng ewe e bego e le gauta, kudu re ka bolēla ka gore e be e le leraga lewe go kwagalago gore mowe le diriwago gona, balebendi ba dula ba lebeletse gore ge motho a e tswa ba mo lebelle, ba dirēla gore a se ke a tswa nalo.

24

Dithôrô e be di le ka mokgwa owe. Mosadi o be a di tlhôkômêla kudu, gore tša se ke tša falla le ge e le ka e tee ya se ke ya rôtha. Ba fêla ba ntšha ka legofi, ba rita morito, yo mongwe le yo mongwe a hwetsane kgokolwana ewe e kgemago gabedi la boraro a fetsîsa. Mmolêlo o re butsi a butsi buja mabuka.

Moritô e be e le setlhare, setlhare a se alafe ka go tlala. Ka morago ga moritô ke gona ba kgonago ba ija dîlô tše di ngwadilwego ka mo matlakaleng a ka godimu. Bakgonyana ge ba ekwa gore ga bo makgolo wa bona sesa se timile, ba fêla ba ba tswapêla, le bona ba dirê mphokolo. Mokgonyana a fe wa nyala.

25

Segô sa metsi, ge mokgonyana a yo kgopêla sego sa metsi, batswadi ba mosetsana ba tla gopola ka mokgwa o a ilego a thuša ka ona, bjale mokgonyana a na sa go nyala. Ke moka ba mo fa mosadi wa gagwe, ba setlha lepara dikgomo tsewe a swanetsegó go ba fa ge a di bone.

Naka la tlou, lenaka la tlou e be ba sa nyalle batho fêla, e be ba nyala baredi ba dikgoši, le ge kgoši e tše moredi wa kgoši e ngwe. Motho yo mongwe le yo mongwe yowe a nyakago go tše moredi wa kgoši, o swanetše go ntšha naka la tlou, kantle le lona a ka se ke a mo tše. Le ga baredi ba ntona e kgolo go bjale.

Batshoti ke gore batho fêla; e be ba sa nyalwe ka lenaka la tlou, ke bo morwa mang ge ba tla ba ba nyalwa ka lenaka la tlou? Go bjale ka merepô, e be e apara ke ba ka mošata morepô wa phala le pudubudu le mantona.

26

Dikgomo, bjale ka gore mabakeng ala a dintwa motho fêla o a sa ruwi kgomo, dikgomo e be go ruwa dikgoši le mantona awe a nago le batho ba bantsi. Ka morago ga dintwa, batho kamoka ba thôma go ruwa dikgomo. Ba re motho o be a bereka ngwaga kamoka a bérékela kgomo ka e tee

Moredi wa kgoši, ke gore motho ge a tše moredi wa kgoši, o fo nyala go lekana le methepa e mengwe, ga go na phapanô.

K34/82

14

26

Go t'sea ga kgoši go batho fēla, basadi bawe, kgoši o fo ba nyala bjale ka basadi ba bangwe ge ba nyadiwa. Dikgomo t'sewe di nago ka godimu ke dikgomo t'sa go nyala mohumagadi. T'sona lesome le t'se tharo goba le t'se nne ba ntšha.

Mokgonyana le mogogadi, ke gore mokgonyana ge a feditše go nyala, a bikile mosadi wa gagwe. Ge a efa makgolo wa gagwe selo, o fo mo fa, fēla ge ditaba di ile t'sa ba ka mokgwa o mongwe le ge ditaba di ka ba kgorong, a bolēla gore ka t'satši la gore ke ile ka fa makgolo selo. Taba ewe a e kwale. E be a mo fa ka go bona gore le yēna o mo fa sa gagwe.

27

Ditsekatsekaane. Ge motho a nyetše dikgomo t'sa gagwe ba di amogetše, ba tla nyaka bakgonyana gore ba ntšhe mphaka wa dikgomo, ka ȳna ba re kgomo e ngwe ge ile ya hwa, ba tla tswia ka ȳna. Delepe ka sona ba tla aga lešaka la dikgomo. Kgati ka yōna ba tla gapa dikgomo. Ke dilō t'sewe ba di nyakago ka morago ga mo banyadi ba šetše ba nyetše.

Kobo le patši, dilō t'sena ke t'sa mafellō, go bjale ka yōna kgomo ya tswetsi. Ke gore mokgonyana wa fetlha a kgopēla segō sa metsi, ke moka ba mo nyaka kgomo ya tswetsi, ge a ntšhitše yōna, ba mo nyaka patši, ke gore motšaphase le kobo ya bošego ya mmago ngwana. Pudi ya maduma le nku ya molomo wa batswadi di sepela le dikgomo ge di a go nyala le dilō t'se t'sa mphaka, thupa le selepe.

28

Mehuta ya dikgomo t'sa go nyala, ditshadi, dipholo le diphagola. Motho a ka fo ntšha ka mokgwa owe a ka kgonago, a re re lesomeng la jikgomo mogongwe dikgomo t'se di phethago menwana e medi ke diphagola le tshadi t'se pedi, go lukile fēla kgopolole e kgolo ba nyaka ditshadi ka gobane di tla tswala, le ga go le bjale ba ka se ke ba di gana. Kgomo e ya goba ila ke ya pōō, yōna ba re o rugile ba ga makgolo wa gago, ka go riale mowe mokgonyana o swanetše go ntšha pudi a le maroga. Go bjale ka pudi ya phōkō ke maroga, mokgonyana o swanetše go ntšha selo a bagole pudi.

K34/82

28 Kgomo ya tshupja, kgomo ena e be e sa dumella go ya bogweng, ka gobane batho ke ditshupja. Mokgonyana o swanetše go e midiša dinaka ka selo, ba kgone ba e amogela.

Matšatsši a bolehono, dikgomo tša ditshupja ba nyala ka tsšna, a ba sa dira mokgonyana molato a naš, mowe go sa ilago ke kgomo ya pôš. Molaš kgomo ya pôš mokgonyana o swanetše go e fagola a kgone a yo nyala ka yôna.

29 Basukulugi mona lefaseng la gesu ga go na batho ba bantsši bawe ba sokulugileng. Le bona bawe ba sukulugileng monyalo wa bona o fo swana le wa baheteng. Ga go na motho yowe a romelago ngwana wa gagwe sekolong. Sekolo ba fo tsena sekolo sa gae gamôgô le lebollô, ka go riale mowe lefaseng la gesu go sa tletše sesotho.

Mowe go nago le phapanô ke mo fêla ba bangwe ba rwala mabêlê a bona ba ya ba dira ka lapeng la motse wa yo mongwe ke moka ba rwala ya ba bjålwa bja tlhaana. Ba bangwe ba setla maupi a mantši, ba rwala ba iša bogadi bja ngwanana ba yo bitša dikgomo. Le go beka ga bona ba leka mosegare, a ba die sebokaboke.

Mosogana o swanetše go bolotsa mosadi wa gagwe go fitlhêla a aloga. Ditshinyagallô tša mowe lebolong, mosogana o ntšha lesome la maseleng, ke setlhatlhe sa mosadi wa gagwe, le seke sa go šikinya kokoi seotlo, le dikobo tša ditlhamo tša mo ba bina malôpê.

30 Motisi wa monyalo, mokgonyana ge a nyala batswadi ba kgarebe ba tla motša gore re nyaka dikgomo tša go goma ga gore, ge a se natšo batswadi ba kgarebe ba ka se ke ba thaba. Ba tla fêla ba mo gopolela gore ke mpja a na selo. Motlho o mongwe ba dira gore moredi wa bona a tlhale.

Kudu ge makgolo wa motho wa kwa a re ke nyaka kgomo tša gore ke gore makgolo wa gagwe o na le molato, ka go riale o dirêla gore mokgonyana a mo ntšhe mowe molatong, molato wa makgolo ke molato o mogolo wa dikgomo. Mokgonyana a na dikgomo

34/82

16

30 t̄sa go nt̄sha makgolo wa gagwe mowe molatong, makgolo wa gagwe o t̄sama a kolota. Go motho yowe a hwetsanago dikgomo ke moka o tla t̄sea moredi wa gagwe, ka gobane o tla mot̄sa gore a ke na mokgonyana, ka mokgwa o o mp̄nago ka ôna ge o ka napa o t̄sea moredi waka. Monna yowe ge a kwana le taba e, ke moka o tsena ka lapeng e ba mokgonyana. Yola wa pele ba mitsa ba mo fa bonyanyana bja gagwe wa t̄swa ka lapeng.

31 Tema ya boraro Kamogêlo monyalo.

Maduma a pudi ya kamogêlo. Ke gore ke ge motho a eya go nyala, pele ga gore ba e go nyala, pele ba swanetse go tsibiša ba leloko gore ba kgobakane ba ba šupe dikgomo t̄sewe ba yago go nyala ka t̄sna. Ke moka ba kgone ba roma batho go nyala.

Bjale ka ge go tlhalusítswé gore banyadi ba swanetse go ya ka mabanyana, ge ba fitlha ba nt̄sha pudi ke maduma. A ba ba botse selo, ditaba ba tla ba bot̄sa ka moswana.

Ka moswana ke gona ba tsogago ba ba bot̄sa gore re tlilo nyala. Makgolo wa bona o tla ba bot̄sa gore ke le kwile, boêlang nthago, ke tla le bot̄sa ke sa t̄sama ke bot̄sa ba gesu. Ke moka ba boêla nthago.

32

Makgolo wa bona a rate gore bakgonyana ba gagwe ba re ge ba nyala e be ba enwa metsi, o dira bjålwa. Ke moka o tsibiša ba gabu gore ka t̄satši la gore, bakgonyana ba a tla ba tla go nyala. Ke moka o romela sebaka go tsibiša bakgonyana gore ka t̄satši la gore re hwetsaneng. Pudi ela ya maduma ba e beile, ba tlilo bot̄sa ba gabu gore bakgonyana ba ile go fitlha mo ba dumedišitse ka pudi ſe.

Bjale ba tsena monyalong ka mokgwa o ke tlhalusítsego ka ôna ka matlakaleng a ka godimu. Ka morago ga mo ba feditsé go phophela, ba tshela pitsa e kgolo ya bjålwa ba bea ka ngwakong wa bakgonyana, ke bja bakgonyana. E ngwe ba e bea kgakala ke pitsa ya bagogadi.

32 Pitša ya bakgonyana, bakgonyana a ba swanēla go nwa, ba letela beng ba dikgomo gore ba tle ba nwe nabo. Motho yo mongwe wa téwa o botša batswadi ba mosogana gore go fedile, bjale ba re file bjålwa. Kamoka babo lesogana ba tlilo tsena ka ngwakong ba nwa bjålwa. Ge ba feditše ke moka ba tloga go šala banyadi, bona ba tla tloga ge letšatši le e ya madikēlo.

33 Kamogēlō ya dinyalo, ka morago ga mo ba nyetše, ke moka banyadi ba a tšwa ba šupa ba ga makgolo wa bona dikgomo. Ge banyadi ba ile ba ntšha thupa ya dikgomo le mphaka le selepe, ba di gapa. Ge ba sa ka ba ntšha dilō tšewe ba ga makgolo wa bona ba ka se ke ba amogēla dikgomo, ba tla goma natšō. Ba tla di amogēla motlhāng ba tlišago dilō tšewe tša kamogelō.

Ge dilō tša kamogēlō ba di ntšhitše makgolo wa bona o botša bakgonyana gore di gapeng le di tliše, ke moka ba di gapa ba di iša. A ka se ke a dumēla gore di dulē ga mokgonyana, ka baka la gore a ka fēla a uta manamane a tšōna, fēla ge a bōna gore mokgonyana wa gagwe o lukile, a ka fo dira gore di be di dutši ntshe, empa ga se molao, gore moredi wa gagwe a yo apea le dikgomo tša go mo nyala.

34 Ge makgolo wa gagwe a bona gore dikgomo di ka tla tša mo lapiša ka baka la go tlhoka modisi, o no di lesetsa ga mokgonyana. Mokgonyana a ka fo ba a di šumiša ka mokgwa o a ka kgonago. Ge kgomo e ngwe e ka hwa, mokgonyana o tsibiša makgolo wa gagwe gore kgomo e ngwe e hwile. Makgolo wa gagwe o ya go tswia a rwala dinama a iša gae ga gagwe. O tla fa moredi wa gagē moabē wa gagwe, le letlhakōšana la lešaka le šala le mokgonyana. Ke gore ke nama ya go tswalla lešaka. Ge kgomo e ile ya tswala o swanetše go bega ba ga makgolo wa gagwe gore kgome e tswetše ka tshadi goba pholo.

Makgolo wa gagwe o swanetše go fēla a eya a bōna dikgomo tša gagwe. Le ge pegō ya gore kgomo e tswetše o swanetše go bōna mmala wa namane, go eleletsa ge ba re namane e hwile a yo

34 bōna mokgopa wa yōna gore ke nnete ke yōna. Ba ka se ke ba lesetša go tswia ka gobane e ka sinyega.

35 Mokgonyana a ka se ke a kgona go tswia kgomo a ija, ka gobane ga se tša gagwe, yēna ke molebeledi fēla. Ke bona ba ga makgolo wa gagwe ba swanetšego go mo ngathēla.

Mosadi yo mongwe wa ga Makokoropo o ile a hwela ke monna, bjale moredi wa gagwe a ratana le mosogana wa ga Masete. Ba nyala moredi wa gagwe, ka baka la go tlhōka modisi, a lesetša dikgomo bogadi bja moredi wa gagwe. Mosadi o ile a bōna mebala ya dikgomo.

Dikgomo di be di phela ka go kgasetša ka thabeng. Dikgomo tša tia ke tladi, mokgonyana a bona gore tša makgolo wa gagwe a tša teiwa, a no tlhabēla makgolo wa gagwe mokgoši. Ge a fitlha makgolo wa gagwe, mokgonyana a ūupa makgolo wa gagwe gore kgomo e ke ya gago, makgolo wa gagē a gana.

36 Mokgonyana o ile a tswia dikgomo a di ja. Lebaka la gore makgolo wa gagwe a yo gapa dikgomo. Mokgonyana a ya a gana le kgomo e ngwe, e na le namane. Ditaba tša ba tša ya kgorong, kgōrō ya re, mosadi o swanetše go gapa dikgomo, tšewe tša go hwa Masete ke tša gago, ka gobane le go ja go ila gwa ja wena. Ge o be o bōna gore ke nnete kgomo ke a makgolo wa gago, bjale makgolo wa gago o gana go ja kgomo, e be o be o butsitsé banna ba bangwe. Le ge kgomo e be e bōla a e bolle wena, e bolla mong wa yōna.

Mokgonyana wa mohuta owe ke mokgonyana yo mobe, a se tšeēlano e butse. Ka dipelaēla tša makgolo wa gagwe ba ka se ke ba ba le bophelo bjo botse. Mokgonyana le makgolo wa gagwe go ya kgorong ke phōšō. Ka morago mokgonyana a tlhabēga a babja, ke moka a hwa.

Ditlhātse. Ge dikgomo di e go ūipiwa ba ga makgolo, ba ka makgolo ba bitsa ba gabon ba kgobakana, banyadi le bona ba ba swanetše gore ba be le sebaka sa bona, bala le bona ba be

36 le sebaka sa bona. Ba kgone ba ba ſupa dikgomo tſa bona.

Taba ewe ke botlhatse, ka gobane ditaba di re pele le morago.

37 Motho yo mongwe le yo mongwe o tlhōkōmēla mmala wa dikgomo. Batho ba kgale e be ba na le pelomedi, ba di bee ka dipelong tſa bona. O ka kwa mokgalabje a sa tseba mebala ya go nyala mosadi wa gagwe. Batho ba matsatsi a no re lebula kudu, go bōnagala gore re lebadisa ke go ngwala mebala ya dikgomo ka dipukung.

Go bōna ga dikgomo a se go tſea, motho yo mongwē le yo mongwē yowe a lego kgaufsi o swanetſe go tla a bona mmala ya dikgomo. Ba dira kā mokgwa owe go dirēla gore yo mongwe ge a ile a hwa, yo mongwē o tla ſala. Ge ba ka tlhalana motho goba batho bawe ba go bōna ke bona ditlhataſe tſa taba ewe. Molato o mongwē le o mongwē o atlholo ke ditlhataſe, kantle le ditlhataſe lekgotla le ſita go atlholo.

38

Go bitsa batho ba ſele gore ba tle ba bone dikgomo tſewe mokgonyana a nyetsego ka tſona, ke taba e e dirēgago kae le kae. Botlhatse bja leloko ka le tee ga bo kwale kudu, ka gobane go na le ſeßma se ba rego tſhwene tsōgō e tiēia ga gaboyōna. Ke nnete ga go na motho ya a ka latlhago wa gabon, o swanetſe go leka ka maatla gore a mo emelle. Motho wa theko o tla bolabola thereſo ewe a e bonego.

Go bjale ka ge ba sa thōma go ſupetſana dikgomo tſewe di swanetſego gore di tſwe di e go nyala. Motho yo ba dulago naē kgaufsi ba mmitsa gore le yēna a tle a di bōne. Le ge ba roma motho wa leloko la gabon gore a ē go nyala, ba swanetſe go mo roma le monna o ſele, ke yēna tlhatse. Le bona baphopedi ba ka se ke ba fo phōphēla ba le noſi, ba tla bitsa ba theko bawe ba agiſanego nabo gore le bona ba be gone. Motse go swa ya ba batagani, seseki se noſi se lle pudi ya phokwana. Ke re mona ntso a kgamole, etlang le nkwiſeng ba ga mokete ba tlide ba tlilo nyala. Ka moswana ge ditaba di eme ka mokgwa o mongwe nka tla ka ſita ke ditaba.

K34/82

20

38 Lehu ke le tee, ba bangwe ba tla hwa ba bangwe ba šala.
 Ge ditaba tša tšeanô ya bona di eme ka mokgwa o mongwe, ke
 39 bona ba tla thusago go tlhalošetsa bawe ba sa tsebego gore ba
 kgone go lamolanya bafapani.

Go fana ba le ba babedi.

Dilô tša go fa makgolo wa gago le ba babedi, motlha
 ditaba di eme ka mokgwa o šele, makgolo wa gago ge o motsa
 gore ka tšatsí la gore goba ka tšatsí le lengwe ke ile ka go
 fa selo sa gore, o wa gana ka gobane le tlhanogêlane, mola e
 be le sa kwana. Ka go tlhoka botlhatsé ke moka o lobile. Mowe
 re hwetsana seëma sa gore, a le e le tletsé la boa le tletsé.

Go lekana ga dikgomo le dilô tše di amogetswego. Dilô
 tšena tša go nyala mosetsana kamoka ga tšôna di bolokwa ga
 botse, dikgomo di dulêla mmogô, dipudi le tšôna ga tšôna,
 dikobo le dilwana tše dingwe le tšôna. Ga go na leswaô lewe
 ba ka le dirago leswaô la tšôna ke mebala ya tšôna. Ge di ile
 tša hwetsana tše dingwe dikgomo di fo tsena ka šakeng ka le
 tee, dipudi ka šakeng la dipudi.

Kgale e be ba setlha lepara, tshetlhô ewe ya bona e badile
 dikgomo tša go nyala tšewe di šetsegó gore a tle a fetšitsé
 40 monyalô wa gagwe, tšewe ba di bonego ba di beile ka dipelong
 tša bona. Dilô kamoka tša monyalo di a ngwadiwa, fêla dilô
 tše di kgolo tšewe di gopolwago ka maatla ke dilgomo, dilô tše
 bjale ka dikobo le tšahalete a di gopolwe kudu. Di gopudiwa
 motlhâng ba tlhanogêlane, ka baka la gore ba tlhalana.

Dilô tšewe ge di lekane mowe monyalong wa bona ke moka
 ba šupa ba leloko gore le a di bona dilô tše, ke tše di
 nyetsegó. Ke moka ba yo boloka ka ngwakong. Go fedile, ke
 moka ba palakana. E bolweketswé motlhâng owe lerato le fêla.

Bona ka babedi ba ka se ke ba kgona go boloka thoto ewe
 ya go nyala. Di swanetše gore di tsibiwe gore tše ke tša go
 nyala moredi wa mokete, di be le tsela ya tšôna, gore le ge

K34/82

2 /

40 papa bona a hwile e be e le gore di a tsibja. Gwa se ke gwa ba le phapan& magareng a bana ba gagwe. Mokgonyana le y&na o boloka thoto ya gagwe ka ngwakong wa gagwe le y&na ke botlhata bja gagwe.

41 Ge makgolo wa motho le mokgonyana yo mongwe wa bona a tlhag&la ke kotes ya moll&, a swela ke ngwako, o roma motho gore sepela o ba bot&e mono nna ke tlhaget&e ke kotse, a thu&e ka bukwana ela ya gago ke ngwale phatl&h elya ya monyalo, ke moka wa mo fa ba yo tsosa elya ya go swa ka boswa, e a goma e a bo&la. Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla tla a bona ka ntshe gore mokete o ile a nyadiwa ka dikgomo t&a go goma ga gore, le dipudi.

Go sw&la ke ngwako e le gore moredi wa bona o &et&e a dut&i bogadi lebaka le letelele, mowe batswadi ba gag& ba sa tlhweng ba gopola gore moredi wa bona a ka tlhala, ba se ke ba ngwala gape. Ka morago ga mo a tlhadile, makhulu wa bona o tla &ala a tiile ka dibaka t&a molomo le ditlhata t&ewe di ilego t&a bona.

42 Ge e le mabapi le barwa tabakgolo ya go kgodisa bana ke dipuku t&ewe ba ngwadilego dithoto t&a baredi ba gagwe, ka gobane moredi yo mongwe le yo mongwe dikgomo t&a go nyala y&na di na le ngwana yo mongwe wa motlhankana di mo lebaneng. Ge dibukwana t&ewe di le gona ba kgona go bona gore yo o nyetswe ka dikgomo t&a gore ba kgone go tseba tsela ya t&ona.

Makgolo wa gagwe o swetswe ke ngwako, sa mokgonyana le sona se latlnegile. Ba lebadisit&e ke gore ke kgale. Ka go riale mowe kamoka ba mona lesufing. Ge e le mabapi le dil& t&a go nyala bjale ka ge e be ba sa phoph&lane ba le ba babedi ba tla no bitsa batho bawe ba goba ba le gona gam&g& le dibaka ba tla go gakolana. Bothateng ke ga barwae, bona ba tla ba ba ya ba ntshaganya ke kg&r&.

42

Tema ya 4 Lenyal o la go nyadiswa.

Tšeisô dikgomo tsa tšeiso, ke dikgomo tsa go tswa matsôgô
ga papago mosogana a tšeisa morwa wa gagwe mosadi ka tsôna.

Goba di tswa moredi wa gagwe, ke gore ke dikgomo tsa go tšeisa.

Go tšeisa papago motlhankana ge a ile a mo tšeisa mosadi,
go lukile ke mosadi wa morwa wa gagwe o tšeisitse ke papagê.

43

Papago lesogana ge a ile a tšeisa morwa wa gagwe mosadi wa
mathomo ke moka. Ge mosogana a nyaka mosadi wa bobedi o
swanetse go tsea ka dikgomo tsa gagwe. A ka se sa boeletsâ
go mo tšeisa mosadi.

Go bjale ka ge monna a na le barwa ba babedi le basetsana
ba bane. Papago bona o tsea dikgomo tsa moredi wa gagwe wa
pele, a tšeisa morwa wa gagwe wa pele. Ka morago o tsea
dikgomo tsa yo a latelago yola a tšeisa moratho. Dikgomo tsa
ba babedi ke tsa papago bona. Ge a nyaka mosadi wa mokokotlêlô
a ka bolabola le mosadi wa gagwe, a tsea mosadi wa mokokotlêlô.

Dikgomo tsa wa lekgothwane, ba di lesetsa gore di tswalle.
Empa le tsôna ba swanetse go tsea mosadi, mosaui yowe ke
mosadi yo a lebaneego moratho, ka gobane mosadi wa mogolwane
ke yola wa mokokotlêlô wa papage. Ge papage a ka hwa o tla
sala a dutsi nae. Le ge a ka se ke a ya ka ngwakong wa gagwe,
empa dilô tsa lapa la gagê molaudi ke yêna.

44

Ke molaô wa sesotho gore dikgomo tsa baredi ba motho di
tseê basadi, go dirêla gore yo mongwe le yo nongwe a be le
mogadibô wa gagwe. Gore ge a etswa bogadi a be le mowe a
swanetsego go bea tlhaana ya gagwe. Ge ba ka ja dikgomo tsa
yo mongwe ka molomo, moredi wa bona o tla dula a ba llêla.
Le ge a ka ba le ngwana wa motlhankana, o tla tlhoka lapa la
gagwe la nnete, lewe a swanetsego go tsea motswala wa gagwe.

Molna o ba le bana ba babedi, papago bona a bona gore
ngwana wa gagwe wa pele wa mctlhankana o godile, bjale yêna ka

K34 / 82

23

44 noši a na dikgomo tša gore a tšeis̄e morwa wa gagwe. Bakeng sa gore a tšamē a kolota dikgomo tša go lefa molato wa morwa wa gagwe, o tšama a kolota tša go mo tšeis̄a mosadi.

45 O kolota dikgomo ga ngwanabo, a mo fa, a tšeis̄a morwa wa gagwe mosadi. Dikgomo tšena a di kolotilego di swanetše gore di lefe ke papago lesogana. Ge papago lesogana a ka falla a sesu a bona dikgomo tša go lefa molato, morwa wa gagē o šala a lefa molato owe.

Tsela ya go lefa molato wa mohuta owe, ke gore ge e le papagwe mosogana, o swanetše go tšeis̄a morwa wa yola a go kolota dikgomo go yēna, tša go lekana tsela a go kolota. Le ge moredi wa morwa wa gagē a ka nyalwa, o swanetše go tšeis̄a dikgomo a fē mong wa tšōna bjale ke moka go fedile. Mowe re hwetsana seēma se se rego boyo kgomo ke boboya kgomo. Dikgomo tšewe di swanetše go boetswa go mong wa tšōna kantle le go rēra, ka gobane o kolotile ka bothakga.

Mogolo le yēna o swanetše go tlhopha dikgomo a di fa moratho le yēna a tšeis̄a mosadi ka tšōna. Ge ba kwana ke moka dikgomo tšewe di etše ruri. Ge ba sa kwane gona, mogolo a ka re go bona gore moredi wa moratho o nyetše a re mphe dikgomo tšaka, o tla mo fa empa taba ewe a se molaō. Ka gobane ke ngwanabo, ke go se tsentshets̄a marumu ka motseng, le ka se ke la gola kamoka yo mongwe o tla hwa.

46 Bjale ka monna yo mongwe wa ga Šaai, mogolo o be a na le ngwana wa modisi, yēna mogolo a na le moratho wa gagwe. Kamoka ga bona dikgomo tšewe ba go tšeis̄a basadi ba ile ba tšeis̄a ka dikgomo tša kgaitšedi tša bona. Yaba mmago bona o na le dipudi tšewe a ilego a di rēka ka mabelē.

Karogano, ba ile ba arogana dipudi, moratho a reka kgomo ya tshadi ka karolō ya gagwe. Ba dutši motse ka o tee, a e bea ka šakeng, modisi ke ngwana wa mogolo. Ka mowe šakeng di gōna dikgomo tša bona, le tša mafisa. Kgomo ya tswala

K 34 / 82

46 manamane a mane, mogolwane a re go moratho o swanetše go fa ngwana waka madiši. Moratho a re bjang, ngwana yo ke waka le nna, nna nka mo thusa ge a tlhaeletše ke dikgomo tsa go nyala mosadi. Mogolo a se ke a kwa. Moratho a mo fa kgomo ya madiši, a napa a ts̄wa ka motseng. Ngwaga a wa ka wa fēla, mogolo o ile a hwa.

47 Lapa a le ji lengwe, polēlō ena e fapane le e ya ka godimu, ka baka lē, ke motho o adima dikgomo tsa go nyala ga ngwanabo ka malapa, gona mowe o swanetše go di boetsa. Ge e le mong ngwana wa mmago yola go anya letswēlē ka le tee, ga go direge. Go batho ba bangwe ba dira, go rena babina tlou, awa!

Ge ngwana wa rangwane a ka adima dikgomo ga ramogolo wa gagwe, kadimō ewe ya ba motlhomong ramogolo wa gagwe o tla tsea dikgomo tsa moredi wa gagwe. A tsea mosadi ka tsōna. Dikgomo tsewe ge moadimi a di bōne, o swanetše go di boetsa. Ge e le gore ke tsa maatla a ramogolo wa gagwe, o swanetše go di boetsa, empa tse dingwe goba ka pedi ka mokgwa o a ka kgonago, o tla mo gafēla tsōna. A re tsewe tsea ngwana wa moratho waka.

48 Mmago lesogana, mosadi le yēna o no ba le dikgomo tse di tiago tlhōgō ya gagwe, ka baka la mabēlē. O lema mabēlē a rekisa ka morago a ba a reka dikgomo. Dikgomo tsewe ka tsōna o tlilo di fa morwa wa gagwe gore a tsee mosadi ka tsōna. A mo fele gore a kete diketō ka tsōna. O mo fa tsōna kowa a bōna gore o godile. Ka go riale mosogana yowe a go fa ke mmagē dikgomo, ke gore mosadi yowe ba re, ke mosadi wa go tseiša ke mmage, ke ngwetše ya gagwe. Ke basadi ba bantsi bawe ba kgonago go tseiša barwa ba bona ka dikgomo tsa matla a bona.

Dikgomo tsa mosadi, monna a ka tsea mosadi, mosadi wa gagwe a ba moopa, empa mosadi ya ba motho yo a somago kudu. A lema mabēlē a rekisa, a reka dikgomo. A ba a bona a na le dikgomo tse dintsi. O no di fa monna wa gagwe a re mogatsaka

K34/82

25

- 48 t̄sea dikgomo t̄se o t̄see mosadi ka t̄sona, motlhomong lapa le ka tsoga ka gobane ge re ka hwa di tla šala di lewa, ya ba lapa la rena le hwile.

Monna o file ke mosadi dikgomo, mosadi yowe a yo mo t̄seago ke ngwets̄i ya mogatša monna, ka theko ke mogadikane. Monna a ka se ke a kgona go dula ka ngwakong ga yola moswa, o tla tsena, a goma a tsena le ka ngwakong ga yo moswa. Lehufa le a tsoga ba thoma go fapanā, go fitlhēla mosadi yo monyana a fiwa t̄sa gagwe dipits̄a a apea.

- 49 Basadi ba letšats̄i ka le tee, ba ka se ke ba bolayana. Ge ba le ba babedi ba kwana, empa ge monna a ka nyarēla ke moka kwanō ga e gona. Molato keng?, molato ke gore ba lwešants̄ha ke marakabele (monna). Mafelong monna o swanetše go lopa ka tlhōgō.

Mosadi wa go fa monna dikgomo, a re a t̄see mosadi ka t̄sona, mosadi o a na mosadi, ka baka la gore ge a ka ba le ngwana wa ngwanenyana, dikgomo t̄sa gagwe di swanetše go laola ke mosadi. Di ka laola ke morwa mosadi yowe ge makgolo wa gagwe a hwile.

Makgolo.

Makgolo, makgolo a e no ba leina la mowe motho a t̄seago mosadi fēla, awa!, morwa wa motho o t̄sea mosadi, ke moka mosadi a bēlēga bana. Bana bawe ge ba lebeletše batswadi ba bo papago bona, ba re ke bo makgolo.

- 50 Basadi ba hwets̄ana dikgomo ka ditsela t̄se dintši, bjale ka mabēlē, go bopa dipits̄a, go loga magogō le go sekela bjane. Dilō t̄sewe di tlhōkēga kudu, ka go riale go na le batho ba ba tlago ba reka. Ka lebaka le lengwe ka mabēlē o dira bjalwa, ke moka a rekiša (naleng). Ba bangwe ba kgona le go loga metlhōtlō. Ba bangwe ke dingaka, ba laola batho ba bile ba alafa malwets̄i. Mabapi le go fa monna wa gagwe, re hwets̄ana

50 gore ka mokgwa o monna a sa laolego selo ka dilə t̄sa mosadi yowe a go t̄seiša ke mosadi wa gagwe. Seēma se re, mphēmphē e a lapiša, motho o kgora ke sa gagwe.

Ge a file morwa wa gagwe, ke moka o mo fetše ruri. Ge mosadi a ka ba le ngwana wa mosetsana, a ka se ke a di laola bjale ka ge a file monna wa gagwe. Ge mosadi a sa mo direle mošomo owe a mo kgopēlago gore a mo dirēle, polēlə ya gore dikgomo t̄saka di lobile, empa ga go na se a ka se dirago.

Monna o t̄sea basadi ba babedi, bjale ka Motala, mosadi yo mongwe a ba le bana ba banyana, yo mongwe batlhankana. Gola wa batlhankana ga go na mowe ba ka hwetsanago dikgomo t̄sa go t̄sea basadi, mosadi yola wa bana ba basetsana o hwetsana dikgomo ka baredi ba gagwe.

51

Bana ba mogatsaka.

Mosadi yowe a nago le dikgomo t̄sa baredi, o a dira gore a t̄seiše bana ba mogatsagwe, ke gore bana ba mogadikane. Mosadi wa go t̄seiša ke mmago ka malapa, o thata kudu ka gobane dilə kamoka ga t̄sōna t̄sa ka mowe lapeng di laola ke mong wa dikgomo, goba o dirile bjålwa, mosadi o bega mmatswale wa gagwe wa dikgomo, mmagwe lesogana ke mokgopedi.

Mothepe ge a sale gagabo, dilə t̄sewe ba išago bogadi bja mosetsana, di tsena ka lapeng la mong wa dikgomo, kamoka ga t̄sōna di laola ke yēna ka gobane dikgomo ke t̄sa gwe.

Mogadikane a ka se ke a adima yo mongwe gogadikane dikgomo t̄sa go t̄sea mosadi wa morwa wa gagwe. O nyaka fēla ge yēna a ka mo t̄seiša mosadi, gore bana gamōgō le dikgomo t̄sa baredi bawe e be t̄sa gagwe. Ge mosogana a na le kgopololo, a ka diš bōna gore a se mosadi wa gagwe, ke mošegēla.

52

Ke nn̄ete ke mošegēla, ka baka la gore ge mosogana yowe a ka hwa, ba swanetše go mo felegetša ka tsela ya bogōpē. Ba mo fa kēla seša ka maragong, ke gore ke yēna mosadi wa gagwe.

52

Ngwakō wa mosadi yowe, ba swanetše go mo agēla ka theko ga ngwakō mmatswale wa gagwe. Ka go riale ke tshupō ya gore dikgomo di tswa mong wa ngwakoko. Ge monna yowe ba mo tseiśitsego a ka ba le lerobo le, mosadi yowe, mong wa dikgomo a ka fo mo ntšha, ga go na sewe a ka se bolēlago.

Tša go tia monna, ke gore ke dikgomo tše di šumilwego ke monna, monna o ntšha dikgomo tša gagwe, ke mosadi wa maatla a monna wa gagwe, ga go na motho yo a phatlhaganego naē Ga na mamuwi, ka go riale mowe ga go na motho le ka o tee wa kgaitšedi ya monna wa gagwe a ka tlago a mo tshwenya.

53

Monna yo Tsobola Mašumu, o ile a tšeа mosadi ka dikgomo tša mogadikane wa mmagwe. A beka mosadi a mmekēla ka lapeng la mmagwe. Motšwi wa dikgomo a thōma go belaēla, a re, ngwetsi o be a swanetše go bekēlwa ka lapeng laka.

Mosogana a bōna gore ditaba di bothata, a ka a sinya sebaka o ile a ya makgoweng, a ſoma a rēka dikgomo, go fitlhēla a tlhakanya dikgomo, ke moka a di fa mong wa tšōna, mosadi a ſeſu a ba lengwana, ka gobane o ka se ke wa ntšha dikgomo tša go tswa ngwana wa mosadi yowe. Ge a bēlēga bana o ſeſu wa fa mong wa dikgomo, bana bawe ba ana dikgomo.

Go thikišana ga bana ba motho.

54

Motho o ba le bana ba batlhankana bjale ba se ke ba ba le dikgaitšedi, bjale bana ba ge ba tlhalifile ba nyaka gore ba be le malapa a bona. Ba ſoma ba ſaba dikgomo, ka dikgomo tſewe mogolo o tšeа mosadi ka tšōna. Ka morago o thikiša moratho, le yēna o mo tšeisā mosadi. Ba aga motse wa bona o mogolo, ge Modimo o ile wa ba thusa gore ba atele ke thari. Bana bawe ba go thikišan ba na le kwanō e kgolo, ga go na motho le ka o tee yowe a swanetšeego go ba aroganya, kantle le gore yo mongwe wa bona a ſite ke lekgeswa. Gona mowe ba ka se ke ba kwana ka gobane felo fawe a go na ngwana wa mmago.

Tema ya 5 Mošomō wa monyalo.

Dikgomo tša go nyala, bjale ka ge go na le ditsela tše dintši tšewe monna a tšeago mosadi ka tšōna. Go na le go adima, go tšeiswa, go tšeisana bjale bjale. Monyalēlwa yena o lla fēla ge ba monyalla, a na taba le go nyaka go tseba gore dikgomo tše di tšeago ngwana waka di tšwa kae, goba di tšwa mang.

Ba leloko la mosogana, batho ba na ba gako, ke bona bawe ba swanetšego go ba tlhalošetsa gore dikgomo di tšwa kae, ka gobane ke molato gore mong wa dikgomo ge a rēra, ba leloko ba se ke ba makala. Le mowe tše tšeago gōna ba go tsebe.

Dikgomo tšewe tša go adingwa mabapi le go nyala mosadi, go bjale ba swanetše go nyala mosadi a se ke a di šumiša o mongwe mošomo, a ya a tlhaelwa mowe monyalong wa gagwe; o tla šitwa go boëla ga motho yola a go adima ga gagwe ka gobane ge a yo mutšisa gore o tlhaeletše ke tše kae, a bolēla ka fase ga tšela a go mo adima, o tla mutšisa gore tše dingwē tšōna o dirileng ka tšōna.

Go šupiwa makgolo.

Ba nyaka gore ge ba šupa makgolo wa bona ba hwetšane e le gore di ka mokgwa ola wa go adima ka ūna. Gona ba tla kwana le wena, ge o tlhaeletše ke mogongwe ba tla kgona go go thusa.

Makgolo, makgolo le yēna ka dikgomo tšewe mokgonyana a mo nyaletšego ka tšōna a swanēla go di ja ka molomo. Molaō ke gore a tšeē mosadi ka tšōna. Ka go riale mowe ke gore ge moredi wa gagwe ge a ka tlhala monna wa gagwe, mokgonyana o a tla a tšeā mamuwi wa dikgomo tša gagwe. Ge e le mabapi le dikgomo tša ngwana wa pele, ge go se na ngwana wa motlhankana yo a godilego, dikgomo ke tša papago ngwana le mmago bona.

56

Mosetsana, dikgomo tša go nyala mosetsana a tša swanélwa go sinyiwa, ka mokgwa o o sa tsebalegego. Ge ba sa ka ba tšeа mosadi ka tšóna, le ge go na le mešomō e mengwe ewe ba nyakago go di šumiša, ba ka di šumiša empa ba swanetše go fêla ba šia tše dingwe tša ditshadi gore di tla fêla di tswala di tla ba thusa mabothateng a mangwe.

Le ge moredi wa bona a ka tlhala monna wa gagwe, ba tla kgona go fokotsa ka theko e ngwe. Molað wa bogologolo o be o le buima gagolo ka gobane ge mosadi a ka tlhala monna wa gagwe, e be ba nyaka bo mammalane. Ge monyadi a ka nyala ka lesome, tša ya tša dula mengwagangwaga, monyadi o fêla a eya a bona manamane a dikgomo tša gagwe.

57

Go tlhala, motlhāng mosadi a tlhalago, mosadi yowe o gobolotše batswadi ba gagwe, ge e le motlhadiwa yêna lehumō le tsene ka lapeng. Ka baka la gore godimu ga lesome la dikgomo, motlhomong masome a mabedi a ka gapa goba go feta fawe.

Matsatsí a bolehono.

Molað wa bo mammalane o hwile, empa a wa bolaya ke basotho, o balaille ke makgowa. Ba re motho yola o be o sa mo fiša, o be o nyetše moredi wa gagwe, ka go riale mowē o mo nyaletše gore a jê. O no gapa fêla dikgomo tšela wa go nyala ka tšóna. Goba ba go fa tša go tšofala goba manamane a tšóna, ga go na taba amogêla.

58

Ge makgolo wa gago a ile a di ja ka molomo, ba leloko la gabon a swanetše go mutšisa gore a o išitše kae ka dikgomo, ka gobane re ile ra di bôna. Batswadi ba mosadi ke mahuhudi, ba llê dikgomo ka legano. Go a bônagala gore moredi wa lena a tlhala ke gobane dikgomo tša gagwe le di llê ka molomo lehono o nyaka gore a bone gore dikgomo le tla di bôna kae.

Mosadi a rate gore dikgomo tša go tšeа yêna batswadi ba gagwe ba fo di ja, le ge ba tlhabile ba ile ba mitša ga na taba le taba ewe. Le batswadi ba gagwe wa ba botša gore nna ke

K34/82

30

58 tlhakēlang, dikgomo tšaka le llē. O nyaka ge ba ka tšea mosadi ka tšōna. Mowe pelo ya gagwe e tla wa, ka gobane le ge a ka ba le ngwana wa motlhankana, o tla ya a tšea mosadi gona. Le yēna o thaba kudū ge a fitlha ga gabotša ka lapeng la mogadibō wa gagē.

Tlala, ge makgolo a ile a sinya dikgomo ka baka la tlala, empa o swanetše go leka ka maatla gore a hwetsane tše dingwe a thibē tšela tša mokgonyana. Bjale ka ge go tlhalusitswe gore dikgomo tša ngwanana di swanetše go tšea kgarebe. Ba ga makgolo ge ba yo tšea mosadi yowe ba swanetše go bega bakgonyana gore ro le tšeela makgolo wa lena, ka go riale mowe ke gore dikgomo di a feta.

59 Mamuwi wa dikgomo tšewe ke yēna a swanetšeego go di ēta pele. Ge mosadi a nyetswe a fedile, ke moka ba mmeka, makgolo o dira bjälwa, bjälwa bjowe ke bja mokgonyana, makgolo wa gagwe o šupa mokgonyana makgolo wa bona, ga mōgō le lapa la gagwe. Ke yēna makgolo wa gagwe yo mogolo, mokgonyana a ka no leboga ka sewe a nago le sōna, pudi goba nku.

Go sinya monyalo.

Ge batswadi ba mosadi ba ile ba sinya, bjale ka ge ba sinya ba leloko la gabotša gore le se ke la sinya empa ba se ke ba kwa, motlhāng ditaba di thathafile le ge ditaba di a kgorong, ba leloko ba ka fo dula ba re ke molato wa gagwe, ka gobane re mutsitsé a se ke a kwa.

Dikgomo tša go nyala kgarebe, ke gore ka pela ge mokgonyana a nyetswe, ba ga makgolo ba swanetše go fitisa dikgomo ba yo nyala kgarebe e ngwē le bona ba ka se ke ba di ja, ba tla fitisa bala le bona ba fitisa bjale bjale. Dikgomo tša go nyala ga di na mo di ēmago, di boëla pele le morago. Ge bana ba batlhankana e sa le ba banyana, mosadi o dula le papago

K 34 / 82

3 /

60 bona, ge go na le motlhankana yo mogolo mosadi o swanetše go dula naē, goba yo mongwe wa leloko.

Motho o na le barwa ba babedi, basetsana ba bane, papago bona a hwa, mogolo o swanetše go tšeа dikgomo tšeа yo mogolo a tšeа mosadi ka tšōna. Moratho wa gagwe, o tšeа tšeа ka morago ga yola, ke moka go šala basetsana ba babedi, mogolo o tšeа tšeа yo mongwe, tšeа lekgothwane ke tšeа lekgothwane la motlhankana.

Ka tšōna dikgomo tšeа a ba swanela go raloka ka tšōna, ba swanetše go tšeа basadi ka tšōna. Yo mongwe le yo mongwe mowe wa tseba gore dikgomo tšeа yola di lebane nna. Le bona dikgaitšedi tšeа bona ge ba tlide ga gabu yo mongwe le yo mongwe o swanetše go tseba lapa la gagwe.

61 Bana ba batlhankana ka babedi le dikgaitšedi tšeа bona ka nne, re šetše re tseba gore yo mongwe le yo mongwe wa bona o swanetše go tšeа dikgomo tšeа dikgaitšedi tšeа pedi. Bjale mo yo mongwe wa bona wa motlhankana o a hwa a na le mosadi, dikgomo tšela di mo lebanego e so di tšeа mosadi. Yola ngwanabo a ka se ke a kcona go di laola.

Molaš.

Ke gore dikgomo tšeа tšeа go ba di lebane mohu, ge mohu a ile a šia morwa wa gagwe, ke yēna yowe a swanetšego go tšeа mosadi ka tšōna, ka gobane ke dikgomo tšeа papagē a go ba a swanetše go tšeа mosadi.

Sena madi a se tswarege, ge ba bōna gore bana ba mohu e sale bošego, yowe ngwanabo o swanetše go tšeа mosadi ka tšōna. Mosadi ge a ile a ba le ngwana wa mosetsana, ba swanetše gore ba tšeisē ngwana yola wa mohu mosadi, go seng bjale mogolo goba ke moratho o ntsha tšeа gagwe dikgomo a mo tšeisa mosadi.

62 Mmago motlhankana le ge a na le tsebō ya gore dikgomo tše di lebane morwa wa gagwe, ga go na sewe a ka se bolabolago. Yēna o lebeletše fēla gore naa ngwana wa gagwe ba tla mo tšeisa mosadi. Ge ba sa ka ba mo tšeisa mosadi a ka se ke a belašla,

K34 / 82

32

62 empa morwa wa gagwe ge a ka bela  la, banna ba tla mo kw  la. Mowe dikgopololo ts   batho ba tla gopola gore monna o bolaile ngwanabo, a re o tla   ala a ija lefa, motho wa mohuta owe a ke a gola, ka gobane pelo ya mmago motlhankana e botlhoko, le ge a sena pole  l   ewe a ka e bolabolago.

Monna o t  ea mosadi, bjale mosadi a ba le bana ba banyana, ka morago ya ba batlhankana, yare ba sesu ba apiswa ke moka monna a hwa. Motlhologadi yowe a dula le yo mongwe wa leloko, goba moratho wa mohu, goba motho o sele.

Dikgomo ts   moredi  .

63 Moredi wa gagwe a losiwa, molo  i a ba a nyala, mosadi ge a se ne pelo le go kwa ba bogadi ba gagwe sewe ba motsago, a sinya dikgomo ka mokgwa owe y  na a ratago, ga go na motho le ka o tee yowe a ka mo thib  lago. Ge e le go bolaya go kaone, ge ba leloko ba ile ba gana go bolaya kgomo, a ka se ke a e bolaya, ka gobane mosadi a kgone go tlhaba kgomo. Le motho wa theko a ka se ke a kgona go e bolaya kantle le ta  l   ya leloko la gabu mosadi.

Mowe ba yago ba   itwa, ke ge mosadi a re o bolaya ke tlala, bana ba   itega, gona ba   itwa go fetola mosadi, ke moka o reki  a kgomo, ba motsa gore o tlh  k  m  l   mab  l  . Ka morago a re a ke na dikobo le ya bo  ego gae, g  na bana ba bolaya ke phef  , ba mo lokolla a reki  a. Ke moka o tla ba dir  la mokgwa wa mohuta owe go fitlh  la a fet  a mothekeo wa moredi wa gagwe.

Mosadi ke setla  la.

64 Mosadi ke setla  la, o sint  e meth  k   ya baredi ba gagwe, bjale barwa ba gagwe ba godile, ba nyaka basadi, dikgomo ga di g  na. Barwa ba gagwe ga ba kwane le mmag   bona, ba nyaka dikgomo. Ke tsats  i lewe a tilo gopola ba bogadi, o ba beg  la ditaba, ba motsa gore di b  ne o ile wa di kgona ga go na le ka o tee yowe a ka mo thaeletsago.

K34/82

33

64 Go bjale ka ge yo mongwe wa baredi ba gagē a ka tlhala, monna yowe a go ba a mo tśere, yēna o swanetše go tseba dikgomo tśa gagwe, tśewe a di šabisitsego, a tśame a gapa, ge e le tśe a di llēgo ka molomo tśōna, ke moka o lobile. Mogwera wę gago a ntšhe sa ka mpeng. A ka se ke a kgona go thula mpa.

65 Lehu a ba tlhale, ge mosogana a ka nyala mosetsana, bjale a ba a beka mosetsanam mosetsana a re go fitlha bogadi a hwa, molaō ke gore ba swanetše go bega ba ga makgolo wa bona ka kgomo lehu la moredi wa bona. Dikgomo tśela a go nyala ka tśōna a ka se ke a di gapa. Ge bana le ngwana yo mongwe wa mosetsana ba mo šupa, yēna ke moka a mo tśea a ya bubula-ntlo. Le ngwana wa motlhankana ba mo šupa, ka go riale mowe ba dirēla gore o tla re ge a godile a tśea mosadi, mosadi yowe o tla mmēlēgēla mosadi.

Dipelo tśa batho ga di swane.

Motlhabe o ile a nyalla morwae Matšhubeng mosadi Nkonyane ngwana Pōpēla. A mmekēla mosadi, o ile a phela ngwaga ka o tee, wa bobedi mosadi a hwa.

66 Bolwetsi bja mosadi, gwa kwagala gore ge a sale ga gabō, mmago mosadi o ile a dira mapoto a phufutša, a tshēla serafēlo, ke moka a bea, o beetše monna gore o tla šala a enwa. Monna wa gagwe o be a ile leeto, o ile a boyā ka merithi, a fitlha a nwa, gwa šala e le leteka. Nkonyane, ge a fitlha a tsena ka ngwakong, a hwetsana gore pitša ke leteka, a re leteka a le na mong, le yēna a ga a nwa. Ge mmago yēna a fitlha a butšisa morediē, gore afa a wa re go fitlha wa ga mapoto á, morediē a re ke nwele, mmagwe a re o ntobišetsang?

Mosadi yo mongwe wa lapa la kgaufsi le lona a di kwa, a makala polēlō ya mokgekolo owe. Ka mowe pitšeng mosadi o be a tshetše setlhare sa go bolaya monna. Mosadi yola wa go makatša ke polēlō, ka tšatsi le lengwe a butšisa moredi, a re ba ra mapoto ka gobane ke ile go fitlha ka ga ka nwa.

66

Papagwe Nkonyane yowe leina la gagwe e lego Mankgalakana, a babja ke moka a hwa. Morediè le yêna a babja bogadi, ge ba salla sellô sa papagê le yêna a hwa. Mosadi yo Nkonyane e be e le yêna Mohumagadi wa kgôrô ya ga Motlhabe.

Go tlala ke pelo.

67

Mafotha, ke papago Matshubeng, a be fêlwa kudu, a ya ga Pôpêla, a fitlha a re ke nyaka dikgomo, ka baka la gore ngwana wa lena le bolaile ka noší. Ba mošupa mosetsana yo mongwe, mokgalabje yowe a gana, ke moka ba mo fa dikgomo tsa gagwe. E ile ya ba taba ya mathômô, e sale bogologolo taba ewe a e direge lehu a ba tlhale.

Ngwana yo mongwe wa ga Motlhabe a ka se sa tsena kgorong ya ga Pôpêla go tsea mosadi, ka baka la mokgalabje yowe wa go gapa dikgomo. Tsela e e lukilego ya gore motho a ka ya a gapa dikgomo ga makgolo wa gagwe, ke ge a tlhadile ke mosadi. Gona, ge dikgomo tsewe a go nyalo ka tsôna, di ile tsa re go tsena ba di fitisetâ pele, motlhadiwa o swanetse go tsea mamuwi wa kgomo tsa gagwê.

68

Go se tsee makgolo wa gagwe wa dikgomo tsa gagwe, ke thato ya motlhadiwa. Ge motlhadiwa a ka fo bolêla gore nna a kena taba ba ga makgolo, mosadi yowe o tla mpelêgêla ngwana ka motsea. Empa ge a ile a tsea yowe makgolo wa gagê wa dikgomo, a ka se ke a sa môna gore ke makgolo o tla tsena dilaong tsa mosadi, ke mosadi, a e sale makgolo wa gagê.

Ngwetsí.

Dikgomo tsa go nyala dikgarebe, beng ba bana a ba swanêla go sumisa dikgomo ka mokgwa o mongwe, ba swanetse go tsea betsi. Ga go kgathalego go ba dikgomo ke tse dintsi bjang le bjang. Dikgomo tsa kgarebe e ngwe le e ngwe dikgomo tsa go monyala di swanetse go nyala mogadibô wa gagwe. Mosadi yowe ba monyalago ke yêna makgolo wa bona.

68 Ge ba beka motšwi wa dikgomo, ke moka le bona batswadi ba mmikiwa le bona ba šala ba yo beka ngwetsí wa bona. O šala a dutši madulong a mogadibô wa gagwe. Taba e na a se taba ewe mokgonyana a ka kitimišago ba ga makgolo wa gagwe. Bona ba nyala yowe makgolo wa ba kgonyana ka le baka lewe ba le bonago.

69 Dikgomo tšewe mokgonyana, a ilego go nyalo ka tšôna tša go fitlha ke moka ba di fitiša go nyala makgolo wa bona, le ge bakgonyana ba tseba gore yola ke mosadi yo a nyetšwego ka dikgomo tša go tšwa ga bona ga gona taba. Motlheng ba ètèla ba ga makgolo wa bona, ba fitlha ba dula ka lapeng la motswadi wa mosadi wa bona. Ka mowe ba litile ge makgolo wa bona ge a dira bjålwa, ka bjôna a ba šupa lapa la makgolo wa bona. Bjale ka mokgwa owe ke tlhalusítsegó ka matlakaleng a ka kgakala. Ke yêna makgolo wa bona yowe e tlarego ge mogadibo wa gagwe a tlarego ge a tlhadile monna wa gagwe, ba ga makgolo wa bona ba bôna gore dikgomo a digôna tša go molefêla ke moka ba tšeа yêna, bakeng sa legafi lewe.

Pelašlô ya Makgolo.

Monna ge a ka tšeа mosadi a sa fetša go nyala, mosadi yowe motlheng a e ba le ngwana wa mosetsana. Tšatši a bôna ke mothoka wa gagwe, a monyala, makgolo a fira bjålwa ke moka a yo rêra dikgomo tša gagwe ga mokgonyana. Ge a ile a mo fa dikgomo tšewe, ke moka go fedile, dikgomo tša ba bangwe ke tša mokgonyana.

70 Mokgonyana a swanèla go a dima dikgomo go yo mongwe wa gabô, o swanetše go ntšha dikgomo tša ngwana wa gagwe a fetšiša mmago kgarebe. A ka se ke a tšeа ka moka, ge disetše o swanetše go fetšiša ka tša moratho. Ka gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o nyaka lapa la gagwe. Ka gobane ge a ka tšeа dikgomo tša ngwana ka o tee, a fetšiša mmagwe, yola o tla tlhoka mogadibo.

Kadimô ya dikgomo go kaitšedi ya gago, o bôna ge makgolo ~~wi~~ wa gago a nyaka dikgomo tša go fetšiša moredi wa gagê. O dinyaka pele ga gore mosadi wa mokgonyana a be le ngwana, gona monna a

70 ka ya go a dima dikgomo ga kgaitšedi ya gagè. Dikgomo tše we kgaitšedi ya gagwe a ka se ke a dirêra, ka baka la gore, morwa wa gagwe o tlo napa a ya a tsea mosadi mowe lapeng lewe.

71 Mokaille o ile a tsea mosadi ga Mašumu ka dikgomo tše nne le pudi tše tshelelagoo, ke gore o ſaletše ke dikgomo tše tshelelagoo le kgomo ya tswetši. Makgolo wa gagwe a ka a morêra, moredi wa bona a ba le bana ba batlhankana le banenyana. Ngwana wa pele a nyalwa, ke moka ba se ke ba iſa go fetšiſa mmago mothepa.

Monna a hwa.

Monna a hwa, mosadi a ſala, bjale moredi wa gagwe wa boraro, a re go nyalwa a ntsha dikgomo a diſa ga gaboo gore tso mo fetšiſa. Ga gona monna le ka o tee yowe a kilego a bofela gore a nka bakalang wena o ſefetšiſa ka noſi. Go bjale monna a hwa, mosadi wa ba botſa ba leloko gore ba swanetše gore ba mofetšiſe. Mosadi a nyake go lobisa batswadi ba gagè.

Mosadi a hwa.

72 Mosadi ge a hwile a ſia bana, monna a ka se ke a ya ga makgolo wa gagwe go rera dikgomo, fela mmula-ntlô yêna a ka ya a motše, ka gobane ke lebaka a dutši nae le gona o modiretše lešaka, o swanetše go nyala mmula-ntlô. Ge a be a sa fetša mohu, ka tſatši lewe a nyalago mmula-ntlô go nyakêga gore a monyale a mo fetše sekoloto a se nyakege. Ke gona a fitſiſitše dikgomo tſela tsa go ſala ge a beka mohu. Mola e ka o be a nyetše a feditše mohu, gona o be a swanetše go ntsha bonyanyane, ka gobane mmula-ntlô a nyalwe ka matla.

Dikgomo tsa Morediē.

Dikgomo tsa morediē, tše we ba difago morwa wa bona gore a tſee mosadi, dika fase ga taolo ya batswadi ba mosogana ka gobane ke bona ba mo filego gore o swanetše gore a tſee mosadi ka tſonha. Ke bona ba we ba nyakago gore dikgomo tše we diswanetše go tſea moredi wa mokete, yowe e tlatlago ya ba mosadi wa morwa wa bona.

Ke bona batswadi ba mosogana ba swanetše go boloka dikgomo

72 tsewe ba filego morwa wa bona, ditlhôkômêla ke bona batswadi. Le. ge ditšwa ba yo nyala, ke bona batswadi ba dintšhago, morwa wa bona o tla fo bona fêla ge mosadi a gôrôga. Ke yêna yowe a ka molaolago. Dikgomo tsa go šala di matsôgong a batswadi ba gagê.

73 Dilwana tse dingwe tsa ~~gm~~ yowe moredi wa bona, ke tsa bona, tse dingwe ke tsa mmago kgarebe, tse dingwe tsa papage. Tsewe ba ka no dišumiša ka mokgwa o ba ka kgonago. Bjale ka dipudi tsa melomo ya batswadi le kobo ya bošego le patši, le dilwana tse dingwe.

Ge ba ka re ba sa file morwa wa bona dikgomo tsa go motšeisa mosadi, bjale ba re ba sešu baē go monyala mosadi a imisa mosadi wa yo mong, ba ntsha dikgomo tsela ba mo filego ba lefa molato. Ka morago ga mo ba lifile molato owe, ba tla phakiša ka pela gore dikgomo difete.

Ge mmago mosogana a ka hwa, monyalo wa moredi o a mogêla ke papago kgarebe. E be yêna yowe a swanetše go tšeisa morwa wa gagwe. Ge e le gore o hwile a sena ngwana wa motlhankana, dilô tsewe dinyalago moredi wa gagwe o swanetše go ditšeа.

74 Ge e le monna wa tlhôkômêlô, o swanetše go tšeа dikgomo a tsee mosadi ka tšôna. Banna ba go tlhoka tlhôkômêlô, a sêgêla motlhôlôgadi yo mongwe, ke moka o nyaka goja naê. Ba leloko ba tla leka ka matla go mokgalemêla, fêla a tlhoka go bakwa ba mo homolêla o tla dibona. Moredi wa gagwe a tlhala ditla bona ke yêna a le noši.

Motlhôlôgadi ke phoka, o koloba e sale gosasa letšatši la tlhaba e a o loga. Ke gore motlhang a bona gore o feletswe a o sana selo, wa goraka a tšeana le yo mongwe. Ga gona mowe o swanetšego go bega ditaba gona, ka gobane a ~~xx~~ se mosadi wa gago. E šita le ge e le motlhôlôgadi wa leloko la geno.

Ge bedi ga bona ba hwile papgo le mmago, ya ba morwa wa gagwe o gona. Ge kgaitšedi ya gagwe e nyadiwa, dilô tsewe tsa go nyala ke tsa kgaitšedi ya kgarebe. Le ge rangwane a le gona